



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-779-6/2024

Datum: 22.10.2024. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA

Broj javne nabavke: JN-OP-779/2024

Naziv nabavke:
**Popravka transformatora
110/x kV iz TS Sarajevo 18**

**OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
SA ZAKLJUČIVANJEM OKVIRNOG SPORAZUMA
NA 2 (DVIJE) GODINE**

Banja Luka, oktobar 2024. godine

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka IB: 402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
NLB Banka 1320102011989379

SADRŽAJ

OPŠTI PODACI.....	4
1. Podaci o ugovornom organu	4
2. Komunikacija i razmjena informacija.....	4
3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa.....	5
4. Redni broj nabavke	5
5. Podaci o postupku javne nabavke	5
PODACI O PREDMETU NABAVKE.....	6
6. Opis predmeta nabavke	6
7. Oznaka i naziv iz JRJN	6
8. Količina predmeta nabavke.....	6
9. Tehničke specifikacije.....	6
10. Mjesto izvršenja usluga.....	7
11. Rok izvršenja usluga	7
USLOVI ZA KVALIFIKACIJU	8
12. Lična sposobnost.....	8
13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti	9
14. Ekonomska i finansijska sposobnost.....	10
15. Tehnička i profesionalna sposobnost	11
16. Uslovi za grupu ponuđača.....	14
PODACI O PONUDI.....	16
17. Sadržaj ponude.....	16
18. Način pripreme ponude.....	17
19. Jezik i pismo ponude.....	18
20. Način dostavljanja ponuda	18
21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda	19
22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda.....	19
23. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda.....	20
24. Cijena ponude	20
25. Kriterijum za dodjelu ugovora	22
26. Period važenja ponude	22
27. Nacrt okvirnog sporazuma	22
28. Zaključivanje okvirnog sporazuma.....	23
OSTALI PODACI I DODATNE INFORMACIJE	24
29. Trošak ponude, objava i preuzimanje tenderske dokumentacije	24
30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja	24
31. Podugovaranje.....	25
32. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi).....	25
33. Rok za donošenje odluke o izboru	26
34. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču.....	26
35. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata	26
36. Neprirodno niska cijena ponude	27
37. Provjera računске ispravnosti ponude.....	28
38. Preferencijalni tretman domaćeg	28
39. Sukob interesa	28
40. Pouka o pravnom lijeku	29
41. Licence / ovlaštenja potrebne za realizaciju ugovora po okvirnom sporazumu	30
42. Garancija za ozbiljnost ponude	30
43. Garancija za uredno izvršenje pojedinačnih ugovora	30



44.	Garancija za obezbjeđenje u garantnom periodu	31
45.	Garancija za povrat transformatora.....	31
46.	E – aukcija.....	31
	PRILOZI	33
	PRILOG 1 - POPIS DOKUMENTACIJE	34
	PRILOG 2 - OBRAZAC ZA PONUDU	35
	PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE	38
	PRILOG 4 - OBRAZAC ZA POVJERLJIVE INFORMACIJE.....	42
	PRILOG 5 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 45.	43
	PRILOG 6 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 47.	44
	PRILOG 7 - IZJAVA U SKLADU S ČLANOM 52.	45
	PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE.....	46
	PRILOG 9 - NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA	58
	PRILOG 10 - OBRAZAC ZA DINAMIČKI PLAN REALIZACIJE POJEDINAČNIH UGOVORA	72
	PRILOG 11 - FORMA GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE	73
	PRILOG 12 - FORMA GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA.....	74
	PRILOG 13 - FORMA GARANCIJE ZA OBEZBJEĐENJE U GARANTNOM PERIODU	75
	PRILOG 14 - IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 50.	76
	PRILOG 14a - IZJAVA O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU.....	77
	PRILOG 14b - IZJAVA O POSJEDOVANJU PROSTORA ZA POPRAVAK TRANSFORMATORA	78
	PRILOG 14c - IZJAVA O POSJEDOVANJU LABORATORIJE	79
	ZA ISPITIVANJE TRANSFORMATORA.....	79
	PRILOG 15 - FORMA GARANCIJE ZA POVRAAT TRANSFORMATORA.....	80

OPŠTI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: „ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. BANJA LUKA

Adresa: Ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, BiH

Identifikacioni broj (JIB): 4402369530009

Broj bankovnog računa:

- UniCredit Bank Banja Luka, račun br. 5510010003400849
- Raiffeisen Bank, račun br. 1610450028020039
- Atos Bank a.d Banja Luka, račun br. 5672411000000702
- Nova Banka a.d, račun br. 5550070151342858
- NLB Banka, račun br. 1320102011989379

Broj deviznog računa:

UniCredit Bank ad Banja Luka SWIFT BLBABA22, korespondentna banka UniCredit Bank Austria AG, Viena SWIFT BKAUATWW, IBAN 395517904801164548

Služba protokola javnih nabavki:

Telefon: + 387 (0)51 246 551

Faks: + 387 (0)51 246 550

E-mail: jnprotokol@elprenos.ba

Web stranica: www.elprenos.ba

2. Komunikacija i razmjena informacija

2.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tački 1. tenderske dokumentacije, izuzev komunikacije koja se vrši putem Portala javnih nabavki BiH (u daljem tekstu Portal JN), kako je to definisano Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14, 59/22 i 50/24), (u daljem tekstu ZJN) i podzakonskim aktima.

2.2 Izuzetno, komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između ugovornog organa i ponuđača može se obavljati putem faksa i/ili e-maila naznačenih u tački 1. ove tenderske dokumentacije, osim ako ovom tenderskom dokumentacijom za pojedine vrste komunikacije nije drugačije određeno. Podnesci dostavljeni Ugovornom organu od **07:00 h do 15:00 h, radnim danom (ponedeljak – petak)**, zaprimiće se tog dana, u suprotnom biće zaprimljeni sljedećeg radnog dana.

3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

Kod ugovornog organa nema privrednih subjekata koji ne bi mogli učestvovati u ovom postupku javne nabavke u skladu sa članom 52. ZJN.

4. Redni broj nabavke

4.1 Broj nabavke: JN-OP-779/2024

4.2 Referentni broj iz Plana nabavki: Finansijski plan poslovanja Kompanije za period 2024-2026 godine i godišnji plan nabavki za potrebe rada i održavanja za 2024 godinu (za 2024. godinu 700.000,00 KM, za 2025. godinu 500.000,00 KM). Sredstva za 2025. godinu biće predviđena planom nabavke za tu godinu.

Stavka: IV.1, IV.2 i IV.3 - Nabavka roba, usluga i radova iz sredstava za nepredviđene situacije

5. Podaci o postupku javne nabavke

5.1 Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak javne nabavke sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na 2 (dvije) godine.

5.2 Podjela na lotove: NE

5.3 Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a): **1.200.000,00 KM**

5.4 Vrsta ugovora o javnoj nabavci: **NABAVKA USLUGA**

5.5 Okvirni sporazum (ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i sa koliko privrednih subjekata je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma):

- Ugovorni organ namjerava zaključiti okvirni sporazum na period od 2 (dvije) godine.
- Ugovorni organ namjerava zaključiti okvirni sporazum sa jednim odabranim ponuđačem.

PODACI O PREDMETU NABAVKE

6. Opis predmeta nabavke

6.1 Predmet ovog postupka je nabavka usluga popravke energetskog transformatora 110±10x1,5% /10,5/36,75 kV; 31,5/21/21 MVA, YNyn0d5 iz TS Sarajevo 18, na kojem je došlo do havarije, radi dovođenja transformatora u ispravno stanje, a sve prema opisu u Tehničkoj specifikaciji (Prilog 8) ove tenderske dokumentacije.

7. Oznaka i naziv iz JRJN

7.1 Oznaka i naziv iz JRJN: 50532200-5 - Popravka i održavanje transformatora.

8. Količina predmeta nabavke

8.1 Količina predmeta nabavke definisana je Prilogom 3 – Obrazac za cijenu ponude i Prilogom 8 Tehnički zahtjevi i specifikacije. Količina predmeta nabavke predstavljaju stvarne iskazane potrebe tokom realizacije okvirnog sporazuma prema jediničnim cijenama iz ponude iz Priloga 3 – Obrasca za cijenu ponude i prema Prilogu 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije a maksimalno do iznosa procijenjene vrijednosti nabavke.

9. Tehničke specifikacije

9.1 Tehničke specifikacije predmeta nabavke su detaljno navedene u Prilogu 8, koji čini sastavni i neodvojivi dio ove tenderske dokumentacije.

9.2 Sve ponuđene stavke moraju zadovoljiti zahtjeve iz tehničkih specifikacija, u suprotnom ponuda se odbacuje kao nepravilna.

9.3 Ukoliko se u tehničkoj specifikaciji koristi izraz „ili ekvivalent“, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, ponuđač mora na za to predviđenim praznim mjestima, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi kao i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod, ako se to traži. Ponuđač je dužan da obezbijedi dokaze o ekvivalentnosti u smislu ispunjenja svih zahtjeva definisanih u tenderskoj dokumentaciji, a koji su vezani za konkretnu stavku iz obrasca za cijenu ponude i obrasca za tehničku specifikaciju. Proizvodi koji su u tenderskoj dokumentaciji navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuđač ne navede nikakve druge proizvode na predviđenom mjestu.

9.4 Tehničke specifikacije predmeta nabavke određene su u skladu s članom 54. stav (2) tačka a) ZJN i uz pozivanje na bosanskohercegovačke standarde kojima se preuzimaju evropski standardi i međunarodni standardi, pri čemu je prihvatljivo nuđenje predmeta nabavke koji je u skladu sa ekvivalentnim standardima.

9.5 U slučaju da ponuđač nudi predmet nabavke koji je u skladu sa ekvivalentnim standardom, Ugovorni organ takvu ponudu neće odbiti s obrazloženjem da ponuđeni predmet nabavke ne odgovara definisanim specifikacijama, ako ponuđač odgovarajućim sredstvima (tehnički dosje, izvještaj o izvršenom testiranju od ovlaštenog organa i drugi slični dokumenti izdati od nadležnih institucija) u svojoj ponudi dokaže da rješenja koja je on u ponudi predložio u jednakoj mjeri odgovaraju definisanim tehničkim specifikacijama, a sve u skladu sa članom 54. stav (3) ZJN.

10. Mjesto izvršenja usluga

- 10.1 Detaljan opis obima usluge, transporta i mjesta izvršenja usluga dat je u Prilogu 8.
- 10.2 **Ponuđačima će biti omogućen obilazak mjesta ili lokacija za izvršenje usluga**, odnosno lokacije gdje se trenutno nalazi predmetni transformator u **TS Sarajevo 1, Blažuj, Sarajevo 71000**, i lokaciji na koju će trebati isporučiti transformator nakon popravke: **TS Sarajevo 18, Hrasnica, 71000 Sarajevo; Bosna i Hercegovina**. Svi zainteresovani ponuđači su dužni pisanim putem zatražiti obilazak mjesta ili lokacija na način naveden u tački 2 tenderske dokumentacije. Ugovorni organ će pisanim putem obavijestiti ponuđača o terminu obilaska mjesta ili lokacije.
- Osoba ispred ugovornog organa zadužena za obilazak mjesta ili lokacija je: Nedim Imamović, kontakt telefon: 0038761173763, email: nedim.imamovic@elprenos.ba.
- Obilazak mjesta ili lokacije nije uslov za dostavljanje ponude. Ponuđači koji nisu obišli mjesto ili lokaciju na kojoj se nalazi predmet izvršenja usluge, mogu dostaviti ponude u roku utvrđenom tenderskom dokumentacijom.

11. Rok izvršenja usluga

- 11.1 Rok trajanja okvirnog sporazuma je dvije (2) godine.
- Rok za izvršenje usluga i realizaciju pojedinačnih ugovora je maksimalno 240 (dvijestotinečetdeset) dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnih ugovora na osnovu Okvirnog sporazuma.
- 11.2 **Zahtijevani garantni period** na izvršenu uslugu je **minimalno 24 (dvadeset četiri) mjeseca** i počinje teći od dana primopredaje svih izvršenih usluga odnosno uključanja i puštanja transformatora pod napon, što će biti konstatovano Zapisnikom o izvršenim uslugama. Ukoliko se u roku od 1 godine, od dana isporuke, ne omogući energiziranje (puštanje pod napon) transformatora, nakon isteka tog roka počinje teći garantni period.

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

12. Lična sposobnost

12.1 U skladu s članom 45. Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ će odbaciti ponudu ako:

- a) je ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) je ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
- d) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

12.2 U svrhu dokazivanja uslova iz tačke 12.1 od a) do d), ponuđač je dužan da dostavi popunjenu, potpisanu (od strane odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača) i kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) ovjerenu izjavu o ispunjenosti navedenih uslova. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Prilogom 5 tenderske dokumentacije i ne može biti starija od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku na portalu javnih nabavki.

12.3 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu iz tačke 12.2.

12.4 U slučaju da se u ponudi ne dostavi navedeni dokument ili se ne dostavi na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

12.5 Ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabavke dužan je dostaviti sljedeće dokaze (original ili ovjerenu kopiju) u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi, i to:

- a) uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je ponuđač registrovan kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.
- d) uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

12.6 U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektno poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze.

12.7 Dokaze o ispunjavanju uslova izabrani ponuđač je dužan da dostavi u roku od pet (5) dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u radnom vremenu ugovornog organa, do 15:00 časova, te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala (ovjerena kopija originala podrazumjeva kopiju originalnog dokumenta ovjerenu kod nadležnog organa – organ uprave ili notar, u daljem tekstu ovjerena kopija) koji ne mogu biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

Izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu dostavljanja ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Napomena:

Ukoliko ponuđač u sastavu ponude uz Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka a) do d) Zakona (ovjerenu kod nadležnog organa – organ uprave ili notar) dostavi i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi, oslobađa se obaveze naknadnog dostavljanja istih, ako bude izabran. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije originala koji ne može biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

12.8 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

12.9 U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su navedene u tački 12.1 tenderske dokumentacije, ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz tačke 12.2.

12.10 Za ponuđače čije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine ne traži se posebna nadovjera dokumenata koji se zahtijevaju u stavu (2) člana 45. Zakona.

12.11 Težak profesionalni propust (član 45. stav (5) ZJN):

Ugovorni organ može na period od 12 mjeseci isključiti iz učešća u postupku nabavke kandidata/ponuđača koji se nađe u bilo kojoj od situacija iz člana 45. st. (5) i (6) ZJN.

13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

13.1 Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

13.2 U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

Potrebno je dostaviti:

- **za ponuđače iz BIH:** Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra kojim su obuhvaćene sve izmjene u sudskom registru,
- **za ponuđače čije je sjedište izvan BIH:** odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. Zakona, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača / zemlje u kojoj je registrovan ponuđač.

13.3 Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala.

13.4 U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokumenti u vezi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđača (član 46. Zakona) ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

13.5 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke. Svaki član grupe je dužan dostaviti dokaz o registraciji.

Napomena:

Ukoliko od upisa u sudski registar nije bilo izmjena, ponuđač će uz rješenje o upisu u sudski registar dostaviti izjavu da dostavljeno rješenje odražava stvarno stanje i da privredni subjekat od registracije nije vršio izmjene u sudskom registru. Izjava se daje na memorandumu ponuđača i treba biti potpisana od strane ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača) i ovjerena pečatom ponuđača.

14. Ekonomska i finansijska sposobnost

14.1 Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako nije ispunjen minimalni uslov:

- da je ponuđač ostvario ukupan prihod za period ne duži od posljednje tri finansijske godine ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, zbirno minimalno u iznosu procijenjene vrijednosti nabavke (1.200.000,00 KM).

14.2 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponuđača će se izvršiti na osnovu dostavljene **popunjene Izjave potpisane od strane ponuđača i ovjerene pečatom ponuđača**, koja ne smije biti starija od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku, a dostavlja se u formi utvrđenoj Prilogom 6 tenderske dokumentacije, i na osnovu dostavljenih običnih kopija sljedećih dokumenata:

- **poslovni bilans, odnosno bilans uspjeha** za period ne duži od posljednje tri finansijske godine, ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je ponuđač registrovan.
- Ako ne postoji zakonska obaveza objave bilansa u zemlji u kojoj je registrovan ponuđač, dužan je dostaviti izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da je ponuđač ostvario prihod za period ne duži od posljednje tri finansijske godine, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo s radom prije manje od tri godine, zbirno minimalno u iznosu procijenjene vrijednosti nabavke.

- 14.3 Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je u roku ne dužem od pet (5) dana nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata kojima dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost. Dokazi moraju biti zaprimljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa do 15:00 časova, te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati.

Napomena:

Ponuđači mogu uz Izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke 14.1, tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i originale ili ovjerene kopije traženih dokaza koji su navedeni u Izjavi. Ovim se ponuđač, ako bude izabran, oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja originala ili ovjerenih kopija dokaza.

15. Tehnička i profesionalna sposobnost

- 15.1 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 50. Zakona, ponuda će biti odbačena ako nisu ispunjeni zahtijevani minimalni uslovi:

- a) Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora za izvršenje usluga čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti od 1.200.000,00 KM, u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

Pod pojmom "karakter i kompleksnost slični" podrazumijeva se uspješno izvršenje ugovora koji za predmet imaju izvršenje usluga fabričke popravke, montaže/nadzora nad montažom i ispitivanja pred puštanje u pogon energetskih transformatora primarnog napona 110 kV i/ili višeg.

- b) Ponuđač mora da obezbijedi (odnosno zapošljava ili ima na raspolaganju uz mogućnost angažmana) neophodan kadrovski kapacitet za izvršenje usluga koje su predmet ove nabavke (član 50. ZJN, tačka c) i to: da ima na raspolaganju minimalno pet diplomiranih inženjera elektrotehnike, jednog inženjera mašinstva i pet tehničara sa iskustvom na projektovanju, popravci i ispitivanju transformatora napona primara 110 kV i/ili više.

Ponuđač treba da bude i tehnički opremljen i osposobljen te da koristi mjere kojima obezbjeđuje izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvalitete (član 50. ZJN, tačka e), i to: da ima implementirane i važeće sertifikovane sisteme upravljanja odnosno standarde: BAS EN ISO 9001, BAS EN ISO 14001, BAS EN ISO 45001 i BAS EN ISO 27001 za remont transformatora ili ekvivalentne sertifikate (u skladu sa članom 48. stav (6) i članom 50. tačka e) Zakona o javnim nabavkama BiH).

U nastavku je kratko pojašnjenje traženih sertifikata:

Međunarodno priznati sertifikat ISO 9001

Ovim međunarodnim standardom se specificiraju zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom onda kada organizacija treba da pokaže svoju sposobnost da dosledno obezbeđuje proizvod ili uslugu koji ispunjavaju zahteve korisnika i primenljivih zakona i ostalih propisa i ima za cilj da poveća zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom sistema, uključujući procese stalnog poboljšavanja sistema i dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima korisnika i primenljivih

zakona i ostalih propisa. Svi zahtevi u ovom međunarodnom standardu su generički i namenjeni su da budu primenljivi za sve organizacije, bez obzira na njihov tip, veličinu i proizvode koje obezbeđuju. Takođe, navedeni standard predstavlja dokaz kvaliteta svim kupcima i korisnicima kompanije koje od poslovne organizacije koja posедуje navedeni standard mogu očekivati standardizovano ponašanje u poslovnom okruženju, te predstavlja mjeru podizanja kredibiliteta poslovne organizacije.

Međunarodno priznati sertifikat ISO 14001

Ovaj međunarodni standard je standard upravljanja zaštite životne sredine, posvećen kontrolisanju rizika zagađenja životne sredine. EMS (Environmental Management System) uspostavlja mehanizme koji vremenom smanjuju ove rizike i broj incidenata i jačaju pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih, i drugih zahteva zaštite životne sredine. Standardi serije ISO 14000 imaju za cilj da podrže zaštitu životne sredine i da spreče zagađivanje. Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001 je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da: identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu, poboljša odnos prema životnoj sredini, implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve. Primenljiv je na bilo koju organizaciju, bez obzira na veličinu, vrstu i prirodu, i primenjuje se na aspekte životne sredine njenih aktivnosti, proizvoda i usluga za koje organizacija utvrdi da njima može ili da upravlja ili da na njih utiče razmatranjem perspektive životnog ciklusa.

Međunarodno priznati sertifikat ISO 45001

Ovaj međunarodni standard (*Occupational Health & Safety Assessment Series*) predstavlja standard koji definiše zahteve za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Cilj standarda jeste da se uspostavi kontrola nad rizicima koje nose štetnosti i opasnosti, a samim tim i obezbedi kontinuitet poslovanja organizacije. Zaštita zdravlja na radu je namenjena organizacijama koje su svesne značaja bezbednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika svih zanimanja kao i sprečavanje njihovih povređivanja.

Implementacijom ovog standarda, preduzeće stiče poverenje zainteresovanih strana uveravajući ih da je rukovodstvo opredeljeno da ispunjava zahteve iz politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim merama, da je moguće pružiti dokaze o tome da se ISO 45001 odnosi na celu organizaciju, a ne samo na procese za koje postoje zakonski propisi ili zone velikih rizika, i da koncepcija ISO 45001 -a uključuje proces stalnog poboljšavanja.

Međunarodno priznati sertifikat ISO 27001

Ovim međunarodnim standardom se specificiraju zahtevi za uspostavljanje, primenu, rad, praćenje, preispitivanje, održavanje i poboljšavanje dokumentovanog ISMS-a (*information security management system*) unutar konteksta ukupnih poslovnih rizika u organizaciji. On specificira zahteve za implementaciju bezbednosnog upravljanja prilagođenog potrebama pojedinih organizacija ili njihovih delova. On garantuje da ponuđač zadovoljava standarde sistema bezbednosti informacija i poštuje politike sigurnosti podataka, odgovornost osoblja

koja rade na izvršenju usluga, operativno upravljanje i komunikaciju kao i kontrolu pristupa informacijama kojim bi mogle biti dostupne tokom izvršenja ove usluge, a tiču se naručioca.

15.2 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, u skladu sa članom 50. Zakona, će se izvršiti na osnovu sljedećih dokaza:

- a) Kao dokaz iz tačke **15.1. stav a)** potrebno je dostaviti **spisak izvršenih ugovora o izvršenju usluga čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke**, koji sačinjava sam ponuđač na svom poslovnom memorandumu, potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača, koji sadrži ugovore minimalne ukupne ugovorene vrijednosti od 1.200.000,00 KM, u posljednje 3 (tri) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci), ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine, koji za svaki izvršeni ugovor naveden u spisku obavezno sadrži naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora.

Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan da dostavi **potvrde o uredno izvršenim ugovorima koje je izdala druga ugovorna strana**, čija je minimalna ukupna ugovorena vrijednost 1.200.000,00 KM, a koje obavezno sadrže: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i **navode o urednom izvršenju ugovora**. Potvrda o uredno izvršenom ugovoru treba biti potpisana i ovjerena od strane druge ugovorne strane.

U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede. Ukoliko ponuđač uz izjavu o urednom izvršenju ne dostavi dokaz o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura, ugovorni organ će takvu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Napomena:

Nije prihvatljivo dostavljanje kopija Ugovora umjesto potvrda o izvršenim ugovorima. Ugovorni organ može prilikom pregleda i ocjene ponuda od ponuđača zatražiti provjeru dokaza sposobnosti ukoliko posumnja u istinitost njegovih dokaza. Ako ponuđač ne može ponovno dokazati svoju sposobnost, ugovorni organ će njegovu ponudu odbiti.

Ako ponuđač nije samostalno učestvovao u izvršenju ugovora za koje dostavlja potvrde, već kao član konzorcijuma, potrebno je da potvrde sadrže podatke o njegovom finansijskom udjelu u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora.

Ukoliko izdata potvrda ne sadrži podatke o finansijskom udjelu ponuđača u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora, ponuđač uz ovakvu potvrdu treba da dostavi i izvod iz Konzorcijalnih ugovora ili Izjavu na memorandumu ponuđača datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, iz kojih su vidljivi podaci o njegovom finansijskom udjelu u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora.

Ugovorni organ zadržava pravo provjere podataka dostavljenih u Izjavi. U slučaju utvrđivanja neistinosti podataka dostavljenih u Izjavi, predmetna potvrda o urednom izvršenju ugovora neće biti prihvaćena te će Ugovorni organ preduzeti sve druge zakonom predviđene mjere.

b) Kao dokaz o ispunjavanju uslova vezanih za tačku 15.1 stav b), a koji se odnose na mogućnost angažovanja tehničkog osoblja ili tehničkih organa za koje se ne može zahtjevati da su zaposleni kod kandidata/ponuđača (član 50. ZJN, tačka c), kao i na dokaze o tehničkoj opremljenosti, osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta (član 50. ZJN, tačka e), **ponuđači su dužni da dostave popunjenu i ovjerenu izjavu iz Priloga 14 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 50. stav c) i e) Zakona**, koja treba da sadrži listu sa imenima angažovanog tehničkog osoblja i njihovu stručnu spremu, sa napomenom da će ih u slučaju dodjele ugovora u punoj mjeri angažovati na realizaciji ugovorenih obaveza.

Takođe, u izjavi će ponuđači navesti i podatke o broju izdanih sertifikata i naziv sertifikacione organizacije koja je izdala sertifikate sa periodom njihove validnosti, čime će dokazati da zadovoljava standard obezbjeđenja kvaliteta koji se zasniva na seriji standarda: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, i da raspolaže neophodnim sertifikovanim kadrovskim kapacitetima.

Kao dokaz o angažovanom osoblju iz tačke 15.1. stav b) u prilogu Izjave, prilikom predaje ponude, potrebno je dostaviti obične kopije uvjerenja/potvrda o vrsti i stepenu stručne spreme angažovanog osoblja.

Kao dokaz da zadovoljava standard obezbjeđenja kvaliteta iz tačke 15.1. stav b) u prilogu izjave potrebno je dostaviti obične kopije navedenih sertifikata standarda, čiji rok validnosti nije istekao sa rokom određenim za dostavu ponude.

Takođe, kao dokaz da je tehnički opremljen i osposobljen te da koristi mjere kojima obezbjeđuje izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvalitete, potrebno je da dostavi potpisane izjave u Prilogu 14a , Prilogu 14b i Prilogu 14c.

Ponuđač je dužan da u sklopu ponude dostavi izjavu o gore navedenim tehničkim i profesionalnim uslovima. Naručilac zadržava pravo da provjeri, ako sumnja u istinitost date izjave. Ako utvrdi da je Izjava neistinita ponuda ponuđača biti će odbačena.

15.3 Ponuđač je dužan dostaviti u sastavu ponude **originale ili ovjerene kopije dokumenata iz tačke 15.2** kojima dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost.

16. Uslovi za grupu ponuđača

16.1 U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacionih uslova od strane grupe ponuđača izvršiti na sljedeći način:

- uslove koji su navedeni pod tačkom 12.1 (lična sposobnost) mora ispunjavati svaki član grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje postavljenih uslova, na način na koji je predviđeno dostavljanje dokaza;
- svaki član grupe ponuđača je dužan da dostavi ovjerenu izjavu iz tačke 12.2 - Izjava iz člana 45. ZJN (Prilog 5);
- svaki član grupe ponuđača je dužan da dostavi ovjerenu izjavu iz tačke 39.2 tenderske dokumentacije - Izjava iz člana 52. ZJN (Prilog 7);
- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslov koji je naveden pod tačkom 13.1. (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti), a svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokaz o registraciji, na način na koji je predviđeno dostavljanje dokaza;

- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji su navedeni u tačkama 14.1 (ekonomska i finansijska sposobnost) i 15.1 (tehnička i profesionalna sposobnost) tenderske dokumentacije, što znači da grupa ponuđača može zbirno ispunjavati postavljene uslove i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova;
- Izjavu iz člana 47. ZJN (Prilog 6) potrebno je da dostave samo oni članovi grupe ponuđača koji u ponudi dostavljaju dokumente kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost (bilans uspjeha).

16.2 Grupa ponuđača koja učestvuje u ovom postupku javne nabavke i koja bude izabrana kao najpovoljnija, dužna je da dostavi original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke, u roku ne dužem od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima; ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača, način plaćanja ugovorne obaveze (lideru ili članovima grupe ponuđača ponaosob prema dijelu ugovora koji izvršava, u kojem slučaju je potrebno navesti koji dio ugovora i u kojem obimu će izvršavati pojedini član grupe ponuđača), kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača.

Ukoliko u konzorcijalnom ugovoru ne bude jasno definisan način plaćanja, ugovorni organ će plaćanje vršiti prema lideru konzorcijuma. Takođe, ukoliko u konzorcijalnom ugovoru ne bude jasno definisano ko u ime konzorcijuma potpisuje ugovor, ugovorni organ će kao potpisnika ugovora smatrati lidera konzorcijuma i istom će dostaviti ugovor na potpis.

Definisani pravni akt mora biti fizički dostavljen na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u radnom vremenu ugovornog organa (od 07:00 do 15:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji je način poslan.

Ukoliko ponuđač ne dostavi pravni akt sa naprijed definisanom sadržinom, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču sa rang liste.

Napomena: Grupa ponuđača može uz svoju ponudu odmah dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju. Ovim se oslobađa obaveza naknadnog dostavljanja originala ili ovjerene kopije ako bude izabrana.

- 16.3 Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje u postupku javne nabavke kao član grupe ponuđača, ne može u istom postupku učestvovati i samostalno sa svojom ponudom, niti kao član druge grupe ponuđača, odnosno postupanje suprotno ovom zahtjevu ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač učestvovao.
- 16.4 Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabavke.
- 16.5 Grupa ponuđača solidarno odgovara za sve obaveze.

PODACI O PONUDI

17. Sadržaj ponude

17.1 Ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente (sadržaj ponude):

- 1) **Popis dokumentacije** koja je priložena uz ponudu – sadržaj ponude u skladu sa formom koja je data u Prilogu 1 tenderske dokumentacije;
- 2) **Obrazac za ponudu**, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 2 tenderske dokumentacije;
- 3) **Obrazac za cijenu ponude**, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 3 tenderske dokumentacije;
- 4) **Obrazac za povjerljive informacije**, sa navodima o povjerljivim informacijama ako ih ima (u skladu sa tačkom 35.1 tenderske dokumentacije), ili sa izjašnjenjem da nema povjerljivih informacija, potpisan i ovjeren od strane ponuđača u skladu sa formom koja je data u Prilogu 4 tenderske dokumentacije. Ukoliko ponuđač ne dostavi ovaj obrazac, ili ga dostavi nepopunjenog smatraće se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije i neće biti odbačena;
- 5) **Izjave i dokaze o ispunjenosti uslova iz tačaka tenderske dokumentacije:**
 12. Lična sposobnost;
 13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti
 14. Ekonomska i finansijska sposobnost
 15. Tehnička i profesionalna sposobnost
- 6) **Izjavu ponuđača** u skladu sa članom 52. stav (10) ZJN i tačkom 39.2 tenderske dokumentacije – Sukob interesa, u skladu sa formom koja je data u Prilogu 7 tenderske dokumentacije;
- 7) **Dokumentaciju koja se odnosi na predmet nabavke:**
 1. Tehnički detalji, potpisani i ovjereni u skladu sa formom datom u Prilogu 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije;
 2. Tehnička dokumentacija (Katalozi, crteži i duga prateća tehnička dokumentacija za opremu, materijale i dijelove koji će biti eventualno predmetom zamjene) - Prilog 8.1- Kataloška dokumentacija i Obrazac za cijenu – Prilog 3
 3. Izjava o angažovanim radnicima ponuđača, izjava o posjedovanju prostora, izjava o posjedovanju laboratorije;
- 8) **Nacrt okvirnog sporazuma** (u skladu sa tačkom 27. tenderske dokumentacije) u skladu sa formom koja je data u Prilogu 9 tenderske dokumentacije;
- 9) **Obrazac za dinamički plan realizacije ugovora**, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom datom u Prilogu 10 tenderske dokumentacije;
- 10) **Original garancije za ozbiljnost ponude** u obliku bezuslovne bankovne garancije u skladu sa tačkom 42. tenderske dokumentacije, u skladu sa formom koja je data u Prilogu 11;
- 11) **Ovlaštenje/ovlaštenja** kojim/a članovi grupe ponuđača ovlašćuju lidera grupe ponuđača da tu grupu predstavlja u toku postupka nabavke, u slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača;
- 12) **Original ili ovjerena kopija punomoći** u slučaju da je ponuđač (odgovorno lice ponuđača) ovlastio drugo lice za podnošenje ponude;

18. Način pripreme ponude

18.1 Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao nepravilne, sve u skladu sa članom 68. Zakona. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

18.2 Ponude se pripremaju u:

- jednom (1) originalu;
- jednoj (1) štampanoj kopiji (hard – copy) i
- jednoj (1) elektronskoj kopiji na CD-u ili DVD-u ili USB-stiku (skenirana ponuda u .pdf formatu).

18.3 Original i jedna (1) štampana kopija kompletne ponude se izrađuju na način da pojedinačno čine cjelinu i trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Eventualne korekcije u tekstu ponude, tokom pripreme iste, moraju biti vidljive, čitljive te potpisane od strane ponuđača i ovjerene pečatom ponuđača, u suprotnom ponuda će biti odbačena. Svi listovi originala ponude (podrazumjeva se kompletna ponuda koja sadrži komercijalni, kvalifikacioni, tehnički i druge tražene dijelove) moraju biti čvrsto uvezani tj. uvezani tako da se sadržaj (listovi) ponude ne mogu nesmetano vaditi ili dopunjavati, a da se pri tome ne ugrozi cjelovitost ponude.

Pod čvrstim uvezom podrazumjeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom sa naljepnicom i pečatom ponuđača. Original i štampana kopija ponude se uvezuju na gore opisan način.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i slično, koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u Popisu dokumentacije kao dio ponude. **CD/DVD/USB na kojem je elektronska kopija ponude, u slučaju da se isti dostavlja u posebnoj koverti stavljenoj u kovertu/paket sa originalom ponude ili se eventualno dostavlja zalijepljen/uvezan u original ponude, se ne navodi u Popisu dokumentacije originala ponude jer predstavlja zasebnu elektronsku kopiju ponude.**

Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na prethodno opisan način, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

18.4 Sve stranice/listovi ponude trebaju biti označene brojem (numerisane) na način da je vidljiv redni broj stranice/lista.

Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice/listovi se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice/lista kojim završava prethodni dio.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko se neka, pojedinačna stranica/list ponude omaškom ponuđača ne numeriše, a pri tome su ostale stranice/listovi ponude numerisane na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se ovo smatrati manjim odstupanjem koje bitno ne mijenja osnovni zahtjev za numeraciju stranica/listova, naveden u tenderskoj dokumentaciji.

18.5 Garancija za ozbiljnost ponude se ne smije bušiti radi ulaganja u ponudu niti oštećivati na bilo koji način. Iz prethodno navedenog razloga, garanciju je potrebno uložiti u PVC košuljicu ("U" fascikla, plastična folija), na košuljici naznačiti broj stranice/lista ponude, na način na koji se naznačava broj stranice/lista u cijeloj ponudi, i istu zatvoriti naljepnicom sa pečatom ponuđača ili zatvoriti jemstvenikom, s tim da se na mjesto vezivanja jemstvenika zalijepi

naljepnica sa pečatom ponuđača. Ovako pripremljenu PVC košuljicu sa umetnutom garancijom za ozbiljnost ponude, uvezati u ponudu kao i ostale listove ponude.

- 18.6 **Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača)**, te ovjerena pečatom ponuđača, na mjestima gdje je to u tenderskoj dokumentaciji naznačeno (na mjestima u Izjavama i Prilozima koji se dostavljaju u ponudi gdje piše potpis i pečat ponuđača, na zadnjoj stranici Nacrta ugovora, na mjestu gdje piše "za Izvršioca" i na svim drugim dokumentima koji moraju da se dostave u ponudi, a koji prema zahtjevima tenderske dokumentacije moraju da budu potpisani od strane ponuđača i ovjereni pečatom ponuđača), ako po zakonu države u kojoj je sjedište ponuđača, isti ima pečat ili sadržavati dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište ponuđača, ponuđač nema pečat.

Stranice/listove ponude ne treba parafirati.

- 18.7 Predlaže se da forma ponude prati poglavlja iz tenderske dokumentacije.

Prilikom pripreme ponude potrebno je jasno napisati šta se nudi (jednoznačno navesti proizvođača, zemlju porijekla, vrstu i tip proizvoda i karakteristike koje pokazuju da je ponuđena stavka ono što se traži u tehničkoj specifikaciji ili njen ekvivalent istih ili boljih karakteristika).

Ako je tačkom 17.1 tenderske dokumentacije traženo dostavljenje tehničke dokumentacije, u priloženim katalogima, crtežima i drugoj pratećoj tehničkoj dokumentaciji, moraju jasno biti naznačene ponuđene stavke, sa svim detaljima i da se na istima potvrde karakteristike ponuđene stavke (ne prilagati uopštene kataloge u kojima nije jednoznačno navedeno koje parametre ima ponuđena stavka). **Tehnička dokumentacija koja ne upućuje jednoznačno na dati proizvod/uslugu neće biti razmatrana.**

19. Jezik i pismo ponude

- 19.1 Ponuda, svi dokumenti i pisana korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i napisana na latiničnom ili ćiriličnom pismu ili na nekom drugom jeziku, ali pod uslovom da je obavezno u ponudi dostavljen i zvanični prevod (ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je izvršen prevod), na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Izuzetno, štampana literatura, brošure, nacrti, kataloška dokumentacija proizvođača materijala i opreme i protokoli o tipskim ispitivanjima materijala i opreme, koje ponuđač dostavlja mogu biti napisani na engleskom jeziku, bez obaveze prevoda na neki od službenih jezika u BiH

Takođe, štampana literatura, brošure, nacrti, kataloška dokumentacija proizvođača materijala i opreme i protokoli o tipskim ispitivanjima materijala i opreme, koje ponuđač dostavlja mogu biti napisani i na nekom drugom jeziku, ali uz uslov da se dostavi i cjelokupan prevod na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, izvršen od strane ovlaštenog prevodioca.

20. Način dostavljanja ponuda

- 20.1 Ponuda se dostavlja u originalu i jednoj (1) štampanoj kopiji (hard copy) i jednoj (1) elektronskoj kopiji na CD-u ili DVD-u ili USB stiku, zajedno sa originalom. Na originalu i kopijama će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“ i „KOPIJA PONUDE“, respektivno. Kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original. U slučaju razlike između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude.

Štampana kopija ponude se dostavlja zajedno sa originalom u jednoj koverti/paketu, **ako je fizički izvodivo**, ili u više odvojenih koverata/paketa. **Elektronska kopija ponude se dostavlja u posebnoj koverti stavljenoj u kovertu/paket sa originalom ponude ili se dostavlja zalijepljena/uvezana u original ponude.**

- 20.2 Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena na protokol ugovornog organa, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.
- 20.3 Ponude se dostavljaju lično na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti/paketu na kojoj, na prednjoj strani, mora biti navedeno:
- „Elektroprenos - Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
 - naziv i adresa ponuđača (grupe ponuđača) – u lijevom gornjem uglu koverta/paketa,
 - broj nabavke: **JN-OP-779/2024,**
 - naziv predmeta nabavke: **Popravka transformatora 110/x kV iz TS Sarajevo 18**
 - naznaka: „**OTVARA KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU**“ .
- 20.4 Dopuštenost dostave alternativnih ponuda: Nije dozvoljeno.
- 20.5 Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuđača koji dostavi više ponuda, samostalno ili u okviru grupe ponuđača, biće odbačene.

21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

- 21.1 Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 20. ove tenderske dokumentacije, na protokol ugovornog organa na sljedeću adresu:

**"Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina**

- 21.2 **Rok za dostavljanje ponuda je naveden u Obavještenju o nabavci.**
- 21.3 Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u obavještenju o nabavci odnosno tenderskoj dokumentaciji i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik kašnjenja ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima.

22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

- 22.1 Javno otvaranje ponuda će se održati u vrijeme i na mjestu navedenom u Obavještenju o nabavci.
- 22.2 Ovlašteni predstavnici ponuđača, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem Zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

22.3 Na javnom otvaranju ponuda saopštiće se sljedeće informacije:

- naziv ponuđača;
- cijena ponude (bez PDV-a);
- popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan.

22.4 Predstavnici ponuđača moraju imati ovlaštenje za učešće na javnom otvaranju ponuda u ime Ponuđača, ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe ponuđača, da bi mogli potpisati i preuzeti Zapisnik sa otvaranja ponuda i vršiti druge pravne radnje zastupanja interesa Ponuđača na otvaranju ponuda. U suprotnom, prisustvovat će otvaranju i smatrat će se ostalim zainteresovanim osobama bez gore navedenih prava.

23. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

23.1 Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti/paketu, dostavi sve dokumente koji su vezani za izmjene ili dopune, uvezane na način kako se traži ovom tenderskom dokumentacijom, a na koverti/paketu navesti sljedeće:

- „**Elektroprenos - Elektroprijenos BiH**” a.d. Banja Luka
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
- naziv i adresa ponuđača (grupe ponuđača) – u lijevom gornjem uglu kovert/paketa,
- **IZMJENA/DOPUNA PONUDE ZA NABAVKU**
- broj nabavke: **JN-OP-779/2024**,
- naziv predmeta nabavke: **Popravka transformatora 110/x kV iz TS Sarajevo 18**
- naznaka: „**OTVARA KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU** “.

23.2 Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

23.3 Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

24. Cijena ponude

24.1 Cijena ponude je cijena bez PDV-a, koja je jednaka zbiru cijena bez PDV-a svih stavki navedenih u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.

24.2 Cijena ponude mora biti isto izražena u Obrascu za ponudu – Prilog 2 i Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3. U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca, prednost se daje cijeni ponude iz Obrasca za cijenu ponude – Prilog 3.

24.3 Cijena ponude se u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude navodi bez PDV-a, a zatim se posebno navodi ponuđeni popust, cijena ponude sa uključenim popustom, iznos PDV-a na cijenu ponude sa uključenim popustom i na kraju ukupna cijena ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om). Ukupna cijena ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om) piše se brojevima i slovima, kako je to predviđeno u Obrascu za ponudu. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojevano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima. Ukupna cijena

- ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om) se u Obrascu za cijenu ponude ne navodi slovima.
- 24.4 Ponuđači su dužni dostaviti popunjen Obrazac za cijenu ponude – Prilog 3, u skladu sa svim zahtjevima koji su u njemu definisani, i ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke koje su navedene u obrascu. U slučaju da ponuđač ne popuni obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, njegova ponuda će biti odbačena.
- 24.5 Ponuđač iskazuje popust u procentima i u novčanom iznosu. U slučaju da ponuđač ne nudi popust, na mjestima gdje se upisuje pripadajući iznos popusta upisuje 0,00. Ako ponuđač ne iskaže popust na propisan način ili na bilo koji način uslovljava popust, smatraće se da nije ni ponudio popust. U slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu prednost se daje iznosu iskazanom u procentima.
- 24.6 Ukoliko ponuđač nije PDV obaveznik u Bosni i Hercegovini, cijenu ponude u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude navodi bez PDV-a, zatim posebno navodi ponuđeni popust, cijenu ponude sa uključenim popustom bez PDV-a, ne prikazuje PDV (na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a upisuje 0,00) i na kraju, na mjestu ukupne cijene ponude upisuje prethodno navedenu cijenu ponude sa uključenim popustom bez PDV-a (u Obrascu za ponudu brojevima i slovima, a u Obrascu za cijenu ponude samo brojevima).
- 24.7 U slučaju stranog ponuđača, isti je dužan da se, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, registruje kod poreskog punomoćnika za PDV koji ima sjedište u BiH, a sve u skladu sa članom 60. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 9/05, 35/05 i 100/08, 33/17, 46/23 i 80/23), (u daljem tekstu: Zakon o PDV-u), i o tome Ugovornom organu dostavi pisani dokaz najkasnije do zaključenja ugovora.
- 24.8 Ponuđena cijena za uslugu koja je predmet ovog postupka javne nabavke na paritetu DDP (Incoterms 2020) treba uključivati sve obaveze vezane za predmet nabavke, a naročito:
- sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba;
 - sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi;
 - sve pripadajuće indirektnne poreze (odnosi se na carine ali ne na PDV koji se plaća u BiH), poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodijeljen;
 - cijenu prijevoza i špediterske usluge;
 - osiguranje;
 - cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u tenderskoj dokumentaciji;
 - druge troškove u procesu nabavke i isporuke robe.
- 24.9 Cijena ponude koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao nepravilnu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu ponude koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.
- 24.10 Cijena ponude treba biti navedena u konvertibilnim markama (KM). Strani ponuđači mogu cijenu ponude iskazati u eurima (EUR), isključivo na paritetu DDP (Incoterms 2020).

Navedeni iznos preračunaće se u KM prema zvaničnom kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do kraja realizacije ugovora.

25. Kriterijum za dodjelu ugovora

25.1 Kriterijum za dodjelu ugovora je: **Najniža cijena**

25.2 Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu ponude.

25.3 Ponude koje ne zadovolje tehničke zahtjeve i specifikacije ili nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke, biće odbijene.

25.4 Ukupna ponuđena cijena iz ponude služi za izbor ponuđača po kriterijumu najniže ponuđene cijene. Okvirni sporazum će biti potpisan na procjenjenu vrijednost nabavke. Vrijednost potrebnih usluga za ugovaranje biće utvrđena i definisana nakon izvršenog pregleda i defekataže transformatora, u formi pojedinačnih ugovora, na osnovu jediničnih cijena iz ponude. Ukupna vrijednost pojedinačnih ugovora ne smije da pređe procjenjenu vrijednost iz tenderske dokumentacije, odnosno vrijednost Okvirnog sporazuma.

26. Period važenja ponude

26.1 Ponude moraju važiti **devedeset (90) dana**, računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Svaki ponuđač ima pravo da odbije takav zahtjev i u tom slučaju ne gubi pravo na povrat garancije za ozbiljnost ponude.

Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžiće period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ozbiljnost ponude sa produženim rokom i to u roku koji odredi ugovorni organ. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ozbiljnost ponude, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka.

26.2 Ponuđeni period važenja ne može biti kraći od perioda traženog u tenderskoj dokumentaciji, a ugovorni organ ne može utvrditi period kraći od 30 dana. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u tenderskoj dokumentaciji.

26.3 U slučaju da je period važenja ponude kraći od perioda navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) ZJN.

27. Nacrt okvirnog sporazuma

27.1 Nacrt okvirnog sporazuma je dat u Prilogu 9. ove tenderske dokumentacije. Ponuđač **ne mora da popuni** Nacrt okvirnog sporazuma sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi podaci). Ti podaci će biti uvršteni u okvirni sporazum prilikom pripreme istog nakon provedenog postupka javne nabavke kojom prilikom će se upisati podaci koje je ponuđač naveo u svojoj ponudi. Nacrt okvirnog sporazuma na njegovoj zadnjoj stranici, treba da bude potpisan od strane **ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe**

ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača) te ovjeren pečatom ponuđača na za to predviđenom mjestu. Na prethodno opisan način, potpisan i ovjeren nacrt okvirnog sporazuma čini sastavni dio ponude. U slučaju da ponuđač popuni nacrt okvirnog sporazuma njegova ponuda neće biti odbačena.

Nacrt pojedinačnog ugovora na osnovu Okvirnog sporazuma je informativnog karaktera i nije ga potrebno parafirati, ovjeravati niti dostavljati uz ponudu.

28. Zaključivanje okvirnog sporazuma

- 28.1 Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog okvirnog sporazuma i to nakon isteka roka od petnaest (15) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača, osim u slučaju da odluka nije postala konačna zbog uložene žalbe (slučaj odgađanja nastavka postupka) ili je poništena povodom uložene žalbe. Prijedlog okvirnog sporazuma će odgovarati nacrtu okvirnog sporazuma iz tenderske dokumentacije pri čemu Ugovorni organ zadržava pravo prilagođenja prijedloga okvirnog sporazuma u skladu sa predmetom nabavke.
- 28.2 Pojedinačni ugovori na osnovu Okvirnog sporazuma će se zaključiti u skladu sa uslovima iz Okvirnog sporazuma, tenderske dokumentacije, prihvaćene ponude i utvrđene i definisane stvarne vrijednosti potrebnih usluga za ugovaranje, a u skladu sa zakonima o obligacionim odnosima u BiH.
- 28.3 Ugovorni organ će dostaviti prijedlog okvirnog sporazuma ponuđaču čija je ponuda na rang listi odmah iza ponude izabranog ponuđača, ako izabrani ponuđač:
- propusti da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. i 47. Zakona, ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, u roku od 5 dana od dana obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili
 - propusti da dostavi dokumentaciju koja je bila uslov za potpisivanje okvirnog sporazuma, a koju je bio dužan da dostavi u skladu sa propisima u BiH, ili
 - u pisanoj formi odbije dodjelu okvirnog sporazuma, ili
 - propusti da dostavi garanciju za izvršenje pojedinačnog ugovora nastalog na osnovu okvirnog sporazuma u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ili
 - propusti da potpiše okvirni sporazum o nabavci u roku koji odredi Ugovorni organ ili
 - odbije da zaključi okvirni sporazum u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i ponude koju je dostavio.

OSTALI PODACI I DODATNE INFORMACIJE

29. Trošak ponude, objava i preuzimanje tenderske dokumentacije

- 29.1 Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
- 29.2 Ugovorni organ objavljuje tendersku dokumentaciju, istovremeno s objavom obavještenja o nabavci, na Portalu JN, u skladu sa članom 53. stav (2) ZJN i članom 8. st. (1) i (2) Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na Portalu javnih nabavki („Službeni glasnik BiH“, broj 80/22).
- 29.3 Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresovani privredni subjekti iz člana 2. stav (1) tačka c) ZJN koji su registrovani na Portalu JN, bez naknade, preuzimaju tendersku dokumentaciju objavljenu na Portalu JN. Objavom tenderske dokumentacije na Portalu JN onemogućeno je dostavljanje iste na druge načine. Takođe, za istu se ne zahtjeva novčana naknada za preuzimanje.
- 29.5 Kompletna tenderska dokumentacija, za uvid, biće objavljena na web stranici Ugovornog organa i to: www.eleprenos.ba

30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

- 30.1 Objavom tenderske dokumentacije na Portalu JN, postavljanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovora s pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je definisano na Portalu JN. Izmjene i dopune tenderske dokumentacije se vrše na način da se objavljuje novi dokument na Portalu JN.
- 30.2 Zainteresovani kandidati/ponuđači mogu na Portalu JN tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije blagovremeno, a najkasnije deset (10) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda.
- 30.3 Ugovorni organ će putem Portala JN odgovoriti na zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, blagovremeno u roku od tri (3) dana, a najkasnije pet (5) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda, a odgovor dostaviti svim kandidatima/ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na Portalu JN.
- 30.4 Ukoliko odgovor iz stava (3) ovog člana, dovodi do izmjena tenderske dokumentacije i te izmjene zahtijevaju od kandidata/ponuđača da izvrše znatne izmjene i/ili da prilagode njihove ponude, naručilac je obavezan produžiti rok za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda, najmanje za sedam (7) dana.
- 30.5 Ukoliko se nakon osiguranja tenderske dokumentacije pokaže da je za pripremu ponuda neophodna posjeta mjestu isporuke robe / izvršenja usluga / izvođenja radova, Ugovorni organ je obavezan produžiti rok za prijem ponuda za najmanje sedam (7) dana, kako bi se omogućilo da se svi ponuđači upoznaju sa svim informacijama koje su neophodne za pripremu ponuda, izuzev u slučaju kada je u tenderskoj dokumentaciji već predviđen obilazak mjesta ili lokacije za isporuku robe / izvršenje usluga / izvođenje radova.
- 30.6 Ugovorni organ može napraviti izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uslovom da se one učine dostupnim zainteresovanim kandidatima/ponuđačima istog dana, a najkasnije pet dana prije isteka utvrđenog roka za prijem zahtjeva za učešće ili ponuda.

31. Podugovaranje

- 31.1 U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi (tačka 5. Izjave ponuđača u Obrascu za ponudu - Prilog 2) naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a) će dati podugovaraču. U Izjavi ne mora identifikovati podugovarača.
- 31.2 Izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača. Ugovorni organ može izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača u skladu s članom 44. Zakona, i u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču, obavijestiti izvršioca o svojoj odluci.
- 31.3 Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obrazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost.
- 31.4 Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor dužan je da prije realizacije podugovora dostavi ugovornom organu podugovor koji obavezno sadrži sljedeće elemente propisane članom 73. stav (4) Zakona, i to:
- dio ugovora - koji će realizovati podugovarač;
 - naziv, opis i vrijednost dijela ugovora koji će realizovati podugovarač;
 - podatke o podugovaraču: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcionog računa i naziv banke kod koje se vodi.
- 31.5 Gore navedeni podaci su osnov za direktno plaćanje podugovaraču.
- 31.6 U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

Napomena:

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama podugovarač se ne smatra ponuđačem niti članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

Ako se ponuđač u Izjavi izjasnio da neće angažovati podugovarača, a u toku realizacije Ugovora se pojavi potreba za angažovanjem podugovarača, Ugovorni organ i Izvršilac će postupiti u skladu sa članom 73. ZJN.

Ako ponuđač u Obrascu za ponudu ne zaokruži nijednu od opcija, smatraće se da se izjasnio da neće podugovarati, a ponuda neće biti odbačena.

32. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)

- 32.1 U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti dužan je dostaviti sljedeće dokaze:

- a) izvod/uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan, koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika;
- b) uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
- c) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),
- d) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost;
- e) potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan.

32.2 Pored dokaza o ličnoj sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, dužan je dostaviti sve dokaze u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti i tehničke i profesionalne sposobnosti, koji se traže u tačkama 14. i 15. tenderske dokumentacije.

33. Rok za donošenje odluke o izboru

33.1 Ugovorni organ će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju u postupku javne nabavke u roku koji je određen tenderskom dokumentacijom kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponude, ukoliko se on produži na zahtjev ugovornog organa. Odluka o rezultatima postupka javne nabavke biće objavljena na web stranici ugovornog organa www.eleprenos.ba.

33.2 Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to putem pošte s povratnicom. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

34. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

34.1 Plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti na način definisan u članu 4. Nacrta okvirnog sporazuma (Prilog 9. ove tenderske dokumentacije).

35. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

35.1 Ponuđač koji dostavlja ponudu koja sadrži određene informacije/podatke koje su povjerljive treba da u ponudi dostavi spisak povjerljivih informacija/podataka u formi koja je data u Prilogu 4 - Obrazac za povjerljive informacije, potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača ili u slučaju da ponuda ne sadrži povjerljive informacije/podatke, treba da u ponudi dostavi Obrazac za povjerljive informacije potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača, sa izjašnjenjem da nema povjerljivih informacija.

U slučaju postojanja povjerljivih informacija/podataka, uz njihovo navođenje, ponuđač je dužan da naznači brojeve stranica u ponudi na kojoj se nalaze, pravni osnov po kojem se te informacije/podaci smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive.

35.2 Ukoliko ponuđač u ponudi ne dostavi Obrazac za povjerljive informacije ili ga dostavi nepopunjenog smatraće se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije i neće biti odbačena.

35.3 Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati (član 11.ZJN):

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
- c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. Zakona).

35.4 Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom tačkom tenderske dokumentacije ne mogu proglasiti povjerljivim ili dijelove ponude koji su po svojoj prirodi javne informacije (katalozi, finansijski izvještaji koji su dostupni na web-u, podaci koji se koriste za ocjenu ponude, uvjerenja iz javnih registara i slični dokumenti), ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbačena.

35.5 Nakon javnog otvaranja ponuda nijedna informacija vezana za ispitivanje, pojašnjenje ili ocjenu ponuda ne smije se otkrivati nijednom učesniku postupka ili trećoj osobi prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne saopšti učesnicima postupka.

35.6 Učesnici u postupku javne nabavke ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za svoje potrebe ili proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, kompjuterske programe i dr.) koji su mu stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način u postupku javne nabavke.

35.7 Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka javne nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorni organ će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od dva (2) dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu sa članom 45. stav (2) ZJN i pojašnjenja originalnih dokumenata u skladu s članom 68. stav (3) ZJN, osim informacija koje je ponuđač označio kao povjerljive i koje se mogu smatrati povjerljivim u skladu sa Zakonom.

36. Neprirodno niska cijena ponude

36.1 Ako ugovorni organ ocijeni da je ponuđena cijena neprirodno niska, u skladu sa članom 66. Zakona, pismeno će zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu.

36.2 Ponuđač je dužan na zahtjev ugovornog organa da pismeno dostavi detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge za ponuđenu cijenu. Ugovorni organ će uzeti u razmatranje objašnjenja koja se na primjeren način odnose na:

- a) ekonomičnost proizvodnog procesa, pruženih usluga ili građevinske metode;
- b) izabrana tehnička rješenja i/ili izuzetno pogodne uslove koje ponuđač ima za dostavu robe, izvršenje usluga ili za izvođenje radova;
- c) originalnost robe, usluga ili radova koje je ponuđač ponudio;
- d) usklađenost s važećim odredbama koje se odnose na zaštitu na radu i uslove rada na mjestu gdje se isporučuje roba, pružaju usluge ili se izvode radovi;
- e) mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć, s tim da ponuđač mora dokazati da je državna pomoć dodijeljena u skladu sa važećim propisima.

36.3 Ugovorni organ će obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske cijene ponude, u sljedećim slučajevima:

- ako je cijena ponude za više od 50 % niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili
- ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ovo pravilo ne sprečava ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske cijene ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. Zakona o javnim nabavkama.

36.4 Ako ponuđač odbije da dostavi pisano obrazloženje ili dostavi obrazloženje, iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti da isporuči robu/pruži usluge/izvede radove po ponuđenoj cijeni, ugovorni organ će takvu ponudu odbaciti.

37. Provjera računske ispravnosti ponude

37.1 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije tokom provjere računske ispravnosti ponude. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom ocjene ponude, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Ispravljeni iznosi su kao takvi obavezujući za ponuđača. Ako ponuđač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ozbiljnost ponude, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču.

37.2 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u sljedećim slučajevima:

- a) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;
- b) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

37.3 Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

38. Preferencijalni tretman domaćeg

38.1 Ugovorni organ neće primjenjivati preferencijalni tretman domaćeg iz člana 67. ZJN („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14, 59/22 i 50/24), jer je Odluka Savjeta ministara BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, broj 34/20), prestala da važi 01.06.2021.god.

39. Sukob interesa

39.1 U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa mito u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

- 39.2 Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i posebnu pismenu Izjavu u vezi člana 52. stav (10) ZJN da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci i to u formi utvrđenoj Prilogom 7 tenderske dokumentacije, ovjerenu kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata, ne stariju od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku. Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača svaki član mora dostaviti izjavu po članu 52. Zakona.
- 39.3 Sukob interesa između ugovornog organa i privrednog subjekta obuhvata situacije kada predstavnici ugovornog organa, koji su uključeni u provođenje postupka javne nabavke ili mogu uticati na rezultat tog postupka, imaju, direktno ili indirektno, finansijski, privredni ili bilo koji drugi lični interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristrasnost i nezavisnost u okviru postupka, a naročito:
- a) ako predstavnik ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu;
 - b) ako je predstavnik ugovornog organa vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta s više od 0,5%.
- Predstavnikom ugovornog organa, u smislu ovog člana, smatra se:
- a) rukovodilac, te član upravnog, upravljačkog i nadzornog organa ugovornog organa;
 - b) član komisije za javnu nabavku;
 - c) druga osoba koja je uključena u provođenje ili koja može uticati na odlučivanje ugovornog organa u postupku javne nabavke.

40. Pouka o pravnom lijeku

- 40.1 Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članu 101. Zakona.
- 40.2 Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH (u daljem tekstu KRŽ) putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka, u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u rokovima propisanim članom 101. ZJN.
- 40.3 Ugovorni organ je dužan u roku od pet dana od zaprimanja žalbe donijeti odgovarajuću odluku po žalbi u skladu sa članom 100. Zakona.
- 40.4 Ugovorni organ će zaključkom odbaciti žalbu kao neurednu ukoliko u roku za izjavljivanje žalbe žalilac ne dostavi dokaz iz člana 105. stav (1) tačka i) ZJN. Zaključak ugovornog organa kojim se odbacuje žalba kao neuredna je konačan.
- 40.5 Ako ugovorni organ odbaci žalbu zaključkom kao neblagovremenu, nedopuštenu, neurednu (osim u slučaju iz člana 105. stav (1) tačka i) ZJN), izjavljenu od neovlaštenog lica ili izjavljenu od lica koje nema aktivnu legitimaciju, ponuđač može izjaviti žalbu KRŽ u roku od 5 dana, od dana prijema zaključka.
- 40.6 Ako ugovorni organ usvoji žalbu djelimično ili u cjelosti, te svoje rješenje ili odluku zamijeni drugim rješenjem ili odlukom ili poništi postupak nabavke, ponuđač može izjaviti žalbu KRŽ u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema rješenja, posredstvom ugovornog organa.

40.7 Ako ugovorni organ utvrdi da je žalba blagovremena, dopuštena, uredna, izjavljena od ovlaštenog lica i lica koje ima aktivnu legitimaciju, ali je neosnovana, dužan je u roku od pet dana, od datuma njenog zaprimanja prosljediti žalbu KRŽ, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom vezano za postupak protiv kojeg je izjavljena žalba.

41. Licence / ovlaštenja potrebne za realizaciju ugovora po okvirnom sporazumu

41.1 U ovom postupku ne traže se specijalne licence.

42. Garancija za ozbiljnost ponude

42.1 Ponuđači koji učestvuju u postupku javne nabavke dužni su da uz ponudu dostave originalnu **bezuslovnu bankarsku garanciju** za ozbiljnost ponude. Iznos tražene garancije za ozbiljnost ponude je **1,5% procijenjene vrijednosti nabavke, odnosno 18.000,00 KM** (riječima: osamnaest hiljada i 0/100 KM) ili u slučaju stranog ponuđača protivvrijednost u EUR obračunata po srednjem kursu Centralne banke BiH na dan izdavanja garancije i sa rokom važnosti, period važenja ponude plus trideset (30) dana.

42.2 Garancija za ozbiljnost ponude se ne smije bušiti radi ulaganja u ponudu niti oštećivati na bilo koji način. Iz prethodno navedenog razloga, garanciju je potrebno uložiti u PVC košuljicu ("U" fascikla, plastična folija), na košuljici naznačiti broj stranice/lista ponude, na način na koji se naznačava broj stranice/lista u cijeloj ponudi, i istu zatvoriti naljepnicom sa pečatom ponuđača ili zatvoriti jemstvenikom, s tim da se na mjesto vezivanja jemstvenika zalijepi naljepnica sa pečatom ponuđača. Ovako pripremljenu PVC košuljicu sa umetnutom garancijom za ozbiljnost ponude, uvezati u ponudu kao i ostale listove ponude. Garancija za ozbiljnost ponude se dostavlja u formi datoj u Prilogu 11 tenderske dokumentacije.

42.3 Ukoliko svi gore navedeni uslovi za dostavljanje garancije ne budu ispunjeni, ponuda će biti odbijena.

42.4 Ukoliko garanciju za ozbiljnost ponude dostavlja grupa ponuđača, garanciju za ozbiljnost ponude može dostaviti jedan član grupe, više članova grupe ili svi članovi grupe. U ovom slučaju, garancija se dostavlja u traženom iznosu zbirno, bez obzira da li je dostavlja jedan član, više ili svi članovi grupe ponuđača.

42.5 Postupanje sa garancijom za ozbiljnost ponude vršit će se u skladu sa odredbama **Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora** ("Službeni glasnik BiH" broj 90/14).

43. Garancija za uredno izvršenje pojedinačnih ugovora

43.1 Ponuđač koji je izabran kao najpovoljniji dužan je u roku od petnaest (15) dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnih ugovora na osnovu zaključenog okvirnog sporazuma, dostaviti Ugovornom organu bezuslovnu bankarsku garanciju za uredno izvršenje svakog pojedinačnog ugovora u iznosu od 10% (deset procenata) od ukupne vrijednosti pojedinačnog ugovora bez uračunatog PDV-a, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti, rok izvršenja ugovornih obaveza plus šezdeset (60) dana. Ponuđač prihvata obavezu dostavljanja garancije za uredno izvršenje pojedinačnog ugovora, potpisivanjem i ovjeravanjem pečatom ponuđača Izjave ponuđača u Obrascu za

ponudu - Prilog 2 tenderske dokumentacije, tačka 10 b). U slučaju da je pojedinačni ugovor manji od 50.000,00 KM (bez PDV-a) garancija nije obavezna.

- 43.2 Garancija za uredno izvršenje ugovora će biti nominovana u valuti Ugovora i mora biti dostavljena u formi datoj u Prilogu 12 tenderske dokumentacije.
- 43.3 Iznos garancije za uredno izvršenje ugovora će biti plativ Ugovornom organu kao kompenzacija za bilo koji gubitak koji bi bio prouzrokovan ako Izvršilac ne uspije da izvrši svoje ugovorene obaveze.
- 43.4 Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za uredno izvršenje ugovora vršiće se u skladu sa Pravilnikom o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora ("Službeni glasnik BiH" broj 90/14), odnosno odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

44. Garancija za obezbjeđenje u garantnom periodu

- 44.1 Ponuđač koji je izabran kao najpovoljniji dužan je da nakon primopredaje usluga, a prije uplate po zadnjem pojedinačnom Ugovoru, dostavi Ugovornom organu bankovnu garanciju na iznos od 2 (dva) % ukupno ugovorene vrijednosti, odnosno sume svih pojedinačnih ugovora bez PDV-a, kao garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom periodu, sa rokom važnosti, ponuđeni garantni period, plus 30 dana.
- 44.2 Garancija za obezbjeđenje u garantnom periodu će biti nominovana u valuti Ugovora i mora biti dostavljena u formi datoj u Prilogu 13 tenderske dokumentacije.

45. Garancija za povrat transformatora

- 45.1 Ponuđač koji je izabran kao najpovoljniji se obavezuje da najkasnije 15 (petnaest) dana po potpisivanju pojedinačnog ugovora, koji obuhvata transport transformatora na lokaciju gdje će se vršiti popravka, dostavi garanciju za povrat transformatora (vrijednost transformatora u kvaru) u formi datoj u Prilogu 15 tenderske dokumentacije.

46. E – aukcija

- 46.1 Za ovaj postupak javne nabavke predviđeno je provođenje E – aukcije u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E – aukcije (Službeni glasnik BiH broj 80/23).
- 46.2 E – aukcija je elektronski proces provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže, i/ili novih vrijednosti određenih elemenata ponude, a odvija se nakon početne ocjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda ocjenjivanja na Portalu JN.
- 46.3 Ugovorni organ određuje početak i dužinu trajanja E – aukcije na Portalu JN. Za zakazivanje i početak E – aukcije referentno je vrijeme na Portalu JN. Od momenta zakazivanja do vremena početka E – aukcije mora proći minimalno 48 časova. E – aukcija ne može početi vikendom, neradnim danom i radnim danom prije 9:00 sati i nakon 15:00 sati.
- 46.4 Svi ponuđači koji su podnijeli **prihvatljive** ponude, momentom zakazivanja E – aukcije obavještavaju se istovremeno putem Portala JN o sljedećem:
- datumu i vremenu početka E – aukcije,
 - prethodno određenom trajanju E – aukcije;
 - broju postupka javne nabavke i broju lota, ukoliko je postupak podijeljen na lotove;
 - poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponuda;

- 46.5 Izmjenu vremena početka i dužine trajanja E – aukcije ugovorni organ može vršiti na Portalu JN do momenta početka E – aukcije. Od momenta izmjene do novog početka E – aukcije mora proći minimalno 48 sati. Otkazivanje E – aukcije se može vršiti na Portalu JN do momenta početka E – aukcije.
- 46.6 Svako snižavanje cijene ponude je moguće u rasponu od 0,1 % do 10 % od ponuđene cijene.
- 46.7 Portal JN šalje obavještenje o završenoj E – aukciji. Ugovorni organ po završetku E – aukcije, donosi odluku o izboru ili poništenju postupka javne nabavke.
- 46.8 Kada se ukupna cijena odnosi na tehničku specifikaciju koja se sastoji od više pozicija tada se svaka od pozicija umanjuje za isti procenat koliko iznosi konačno procentualno umanjene ukupne cijene postignute nakon E – aukcije, te se na tako umanjene cijene nudi zaključenje ugovora najpovoljnijem ponuđaču u skladu sa članom 72. ZJN.
- 46.9 U skladu sa članom 4 stav (2) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E – aukcije, u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. ZJN.
- 46.10 Poništenje i ponovno zakazivanje E – aukcije će se vršiti u skladu sa odredbama člana 9. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E – aukcije.

PRILOZI

Prilog 1 - Popis dokumentacije

Prilog 2 - Obrazac za ponudu

Prilog 3 - Obrazac za cijenu ponude

Prilog 4 - Obrazac za povjerljive informacije

Prilog 5 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona

Prilog 6 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 47. Zakona

Prilog 7 - Izjava u skladu s članom 52. Zakona

Prilog 8 - Tehnički zahtjevi i specifikacije

Prilog 8.1 – Kataloška dokumentacija

Prilog 9 - Nacrt okvirnog sporazuma sa nacrtom pojedinačnih ugovora

Prilog 10 - Obrazac za dinamički plan realizacije pojedinačnih ugovora

Prilog 11 - Forma garancije za ozbiljnost ponude

Prilog 12 - Forma garancije za uredno izvršenje pojedinačnih ugovora

Prilog 13 - Forma garancije za obezbjeđenje u garantnom periodu

Prilog 14 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 50. Zakona

Prilog 14a - Izjava o angažovanom tehničkom osoblju

Prilog 14b - Izjava o posjedovanju prostora za popravak transformatora

Prilog 14c - Izjava o posjedovanju laboratorije za ispitivanje transformatora

Prilog 15 - Forma garancije za povrat transformatora



PRILOG 1 - POPIS DOKUMENTACIJE

(Naziv dokumenta 1) broj stranice ponude

(Naziv dokumenta 2) broj stranice ponude

(Naziv dokumenta 3) broj stranice ponude

·
·
·

(Naziv dokumenta n)

broj stranice ponude

Potpis i pečat ponuđača _____



PRILOG 2 - OBRAZAC ZA PONUDU

Broj i naziv nabavke: **JN-OP-779/2024 - Popravka transformatora 110/x kV iz TS Sarajevo 18**

Broj obavještenja sa Portala javnih nabavki: _____

Broj ponude: _____; Datum: ____ . ____ .2024. godine.

**UGOVORNI ORGAN: „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka,
Marije Bursać 7a, 78 000 Banja Luka, BiH**

PONUĐAČ:

	Ponudač (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)	Članovi grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)	
		Član grupe	Član grupe
Naziv i sjedište ponuđača			
Adresa			
IDB/JIB			
Broj žiro računa			
PDV			
Adresa za dostavljanje pošte			
Članovi grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)			
	Član grupe	Član grupe	Član grupe
Naziv i sjedište ponuđača			
Adresa			
IDB/JIB			
Broj žiro računa			
PDV			
Adresa za dostavljanje pošte			

(Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač. Podugovarač se ne smatra ponuđačem niti članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu):

Ime i prezime	
Adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
E-mail adresa	



IZJAVA PONUDAČA

(ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda ovu Izjavu popunjava samo predstavnik grupe ponuđača)

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli objavom obavještenja broj _____ na Portalu javnih nabavki dana: _____. godine, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije JN-OP-779-6/2024, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za nabavku **Popravka transformatora 110/x kV iz TS Sarajevo 18**, u skladu s uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše ponude je:

	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (_____ %) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Naša ponuda važi _____ dana (_____), računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do: _____.

5. Podugovaranje:

a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____ i/ili
Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a):
_____.

b) Nemamo namjeru podugovaranja

(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

6. Garancija za ozbiljnost ponude je dostavljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

7. Rok za izvršenje usluga je _____ (_____) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

8. Garantni period na izvršenu uslugu je _____ (_____) mjeseci od primopredaje usluga

9. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se da ćemo:
- a) dostaviti dokaze o kvalifikovanosti, u pogledu lične sposobnosti, ekonomske i finansijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.
 - b) dostaviti garanciju za uredno izvršenje pojedinačnih ugovora na osnovu okvirnog sporazuma, a sve u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:[.....]

Potpis ovlaštene osobe: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat ponuđača:

**PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE**

NAZIV PONUDAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

R.b.	Opis usluga	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.	Priprema za transport, utovar i prevoz transformatora, pripadajuće opreme i transformatorskog ulja od privremene lokacije u TS Sarajevo 1 do tvornice transformatora u kojoj će se vršiti popravak, istovar u tvornici, sa osiguranjem tokom utovara, transporta i istovara u tvornicu.	Komplet	1		
2.	Priprema transformatora za detaljnu defektažu koja podrazumijeva vađenje aktivnog dijela, demontažu gornjeg jarma, veza i svih namotaja.	Komplet	1		
3.	Detaljna defektaža transformatora u tvornici, u prisustvu predstavnika Naručioca, sa izradom zapisnika o defektaži (u skladu sa Prilogom 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije.).	Komplet	1		
4.	Ispitivanje provodnih izolatora	Komplet	1		
5.	Izrada novih visokonaponskih (VN) namotaja	kom.	3		
6.	Izrada novih srednjenaponskih (SN) namotaja	kom.	3		
7.	Izrada novih niskonaponskih (NN) namotaja	kom.	3		
8.	Izrada regulacionih namotaja (gruba regulacija)	kom.	3		
9.	Izrada regulacionih namotaja (fina regulacija)	kom.	3		
10.	Zamjena oštećenih izolacionih dijelova za montažu namotaja i unutrašnju montažu	Komplet	1		

11.	Zamjena oštećenih dijelova magnetnog kola do obima 1/3 kompletnog magnetnog kola.	Komplet	1		
12.	Zamjena kompletnog magnetnog kola	Komplet	1		
13.	Revizija regulacione sklopke sa kompletnim ormarom	Komplet	1		
14.	Revizija ormara upravljanja i hlađenja	Komplet	1		
15.	Revizija kablovskih instalacija na transformatoru	Komplet	1		
16.	Ugradnja nove regulacione sklopke	Komplet	1		
17.	Montaža svih namotaja, slaganje gornjeg jarma, vezivanje izvoda namotaja i regulacije, priprema aktivnog dijela za sušenje i sušenje aktivnog dijela. Dotezanje aktivnog dijela poslije sušenja, pakovanje u sud i završna montaža transformatora.	Komplet	1		
18.	Obrada postojećeg trafo ulja (orijentaciona količina za obradu – 13.000 kg)	kg	13.000		
19.	Dolijevanje novog, nedostajućeg transformatorskog ulja, čije su fizikalno-hemijske karakteristike povoljne za miješanje sa postojećim uljem (orijentaciona količina za dolijevanje – 2000 kg)	kg	2000		
20.	Revizija rashladnog sistema (ispitivanje i ispiranje radijatora, remont ventilatora.)	Komplet	1		
21.	Nabavka i ugradnja novih ventilatora	Komplet	1		
22.	Revizija transformatorskog suda, ploče, konzervatora, odušnika, ventila i spojnih cijevi (odmašćivanje, pranje, zamjena svih zaptivača), remont i razrađivanje točkova	Komplet	1		
23.	Pregled i servisiranje pripadajuće opreme transformatora (Buholc relej kotla, gasni relej regulacione sklopke, pokazivači nivoa ulja, kontaktni termometar, dehidratori,...)	Komplet	1		



24.	Nabavka i ugradnja novih visokonaponskih (VN) provodnih izolatora – 4 kom. (maksimalni obim usluge)	kom.	4		
25.	Nabavka i ugradnja novih srednjenaponskih (SN) provodnih izolatora - 4 kom. (maksimalni obim usluge)	kom.	4		
26.	Nabavka i ugradnja novih niskonaponskih (NN) provodnih izolatora - 4 kom. (maksimalni obim usluge)	kom.	4		
27.	Nabavka i ugradnja novog kontaktnog termometra	Komplet	1		
28.	Nabavka i ugradnja novog odušnika	Komplet	1		
29.	Nabavka i ugradnja novog Buhole releja	Komplet	1		
30.	Nabavka i ugradnja novog gasnog releja regulacione sklopke	Komplet	1		
31.	Nabavka i ugradnja novog pokazivača nivoa ulja u konzervatoru kotla transformatora	Komplet	1		
32.	Nabavka i ugradnja novog pokazivača nivoa ulja u konzervatoru regulacione sklopke transformatora	Komplet	1		
33.	Ugradnja novog dehidratora kotla (sa silikagelom)	Komplet	1		
34.	Ugradnja novog dehidratora regulacione sklopke (sa silikagelom)	Komplet	1		
35.	Priprema za ispitivanje i ispitivanje transformatora prema IEC standardu i zahtjevima iz TD.	Komplet	1		
36.	Demontaža opreme i priprema za transport	Komplet	1		
37.	Obnavljanje AKZ, finalno farbanje transformatora i kompletne opreme	Komplet	1		
38.	Utovar, prevoz i istovar transformatora i pripadajuće opreme od tvornice do TS Sarajevo 18 (u postojeći transformatorski boks) sa osiguranjem utovara, transporta i istovara	Komplet	1		



39.	Nadzor nad montažom transformatora, ispitivanje transformatora nakon montaže, nadzor nad puštanjem u pogon	Komplet	1		
40.	Nepredviđeni radovi (u iznosu od maksimalno 10% od sume svih ponuđenih stavki)	Komplet	1		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:					
POPUST (____ %):					
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:					
IZNOS PDV-a (17%):					
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:					

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____



PRILOG 4 - OBRAZAC ZA POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača _____

Napomena:

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11. Zakona.

PRILOG 5 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 45.

stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14, 59/22 i 50/24)

Ja, niže potpisani _____ (*Ime i prezime*), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (*Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti*), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (*Grad/opština*), na adresi _____ (*Ulica i broj*), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke: JN-OP-779/2024 - Popravka transformatora 110/x kV iz TS Sarajevo 18, a kojeg provodi ugovorni organ "Elektroprenos – Elektroprivnos BiH" a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Mjesto i datum davanja izjave:

Izjavu dao:

Potpis i pečat nadležnog organa: _____

PRILOG 6 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 47.

st. (1) tačka c) i st. (4) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14, 59/22 i 50/24)

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke: JN-OP-779/2024 - Popravka transformatora 110/x kV iz TS Sarajevo 18, a kojeg provodi ugovorni organ "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 47. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Dokumenti čije obične kopije dostavlja ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačka c) ZJN, su identični sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačke c) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Mjesto i datum davanja izjave:

Izjavu dao:

Potpis i pečat ponuđača: _____

PRILOG 7 - IZJAVA U SKLADU S ČLANOM 52.

stav 10. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14, 59/22 i 50/24))

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke: JN-OP-779/2024 - Popravka transformatora 110/x kV iz TS Sarajevo 18, a kojeg provodi ugovorni organ "Elektroprivreda – Elektroprivreda BiH" a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 52. stav (10) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

- 1) Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
- 2) Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica.
- 3) Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
- 4) Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
- 5) Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Mjesto i datum davanja izjave:

Izjavu dao:

Potpis i pečat nadležnog organa: _____

PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE

Uvod

Predmet ove nabavke je nabavka usluge popravke trofaznog uljnog energetskog transformatora 110±10x1,5%/10,5/36,75 kV; 31,5/21/21 MVA; YNyn0d5, proizvođača Minel, Tip TP/T-0509-31,5/7902-31,5 tv.br. 9801633, godina proizvodnje: 1980, koji je bio u eksploataciji u TS 110/35/10 kV Sarajevo 18.

Natpisna pločica i slika na kojoj se vidi smještaj predmetnog transformatora u TS Sarajevo 18, kao i slika demontiranog i transportovanog transformatora u TS Sarajevo 1, dati su u Prilogu. Napomena: predmetni transformator je već jednom fabrički popravljan 2006. godine i ta godina stoji na natpisnoj pločici.

U daljnjem tekstu biti će opisan obim tražene usluge i uslovi koje ponuđač mora ispuniti po pitanju posjedovanja prostora za popravak predmetnog transformatora, posjedovanja adekvatne ispitne laboratorije za provođenje testova na transformatoru, koji će se tražiti, te posjedovanje adekvatnog kadra i iskustva na sličnim poslovima.

Opis postojećeg stanja

Trofazni uljni energetski transformator 110/10,5/36,75 kV; 31,5/21/21 MVA u TS Sarajevo 18, zbog unutrašnjeg kvara isključen je djelovanjem diferencijalne zaštite i Buchholz-relea.

Prilikom ispitivanja otpora namotaja i prenosnog odnosa, ustanovljeno je da sa davanjem naloga za promjenu položaja položaja regulacione sklopke ne dolazi do promjene rezultata. Rezultati mjerenja otpora i prenosnog odnosa su ukazivali na kvar u transformatoru.

Rezultati provedenih mjerenja kapaciteta pokazali su da nije došlo do promjene kapaciteta, u odnosu na prethodno mjerenje iz 2023, odnosno nije bilo znakova da je došlo do deformacije ili pomjeraja namotaja.

Rezultati provedenih mjerenja faktora dielektričnih gubitaka i otpora izolacije su bili zadovoljavajući prema datim kriterijima.

Iz transformatora su nakon ispada sa napona uzeti uzorci ulja iz donjeg nivoa transformatora, ulja iz Buchholz relea i ulja iz teretnog dijela regulacione preklopke.

Izračunati omjeri dobivenih koncentracija plinova u uzorcima ulja iz donjeg nivoa transformatora i u ulju iz Buchholz relea ukazuju na grešku tipa D2 – pražnjenja velike energije prema standardu IEC 60599:22 Tabela 1 i Duvalov trougao IEC 60599:22 Anex B.

U uzorku ulja iz teretnog dijela regulacione preklopke plinsko hromatografskom analizom dobivene su niske vrijednosti koncentracije svih gorivih plinova.

Provedena ispitivanja su ukazivala na kvar na biraču regulacione sklopke, što je i potvrđeno nakon evakuacije ulja i otvaranja revizionog otvora. Nađeno je polomljeno vratilo na vezi teretni dio – birač regulacione preklopke, a daljom defektažom uočena su oštećenja kontaktnog sistema usljed djelovanja luka.

Radi dovođenja transformatora u ispravno stanje, izvršena je zamjena regulacione sklopke sa identičnom koja je demontirana sa drugog transformatora, ali rezultati mjerenja prenosnog odnosa i struja praznog hoda i dalje nisu bili zadovoljavajući. U cilju pronalaska mjesta kvara izvršeno je otpajanje namota grube i fine regulacije i vršena su mjerenja otpora namotaja direktno sa izvoda namotaja. Mjerenja su pokazala da postoji međuzavojni kratki spoj između namotaja fine regulacije u fazi „A“, dok u fazi „B“ postoji kratak spoj namotaja grube regulacije. Izvještaj o ispitivanju otpora namotaja se nalazi u Prilogu TD.

Elektroprenos ne posjeduje radioničku dokumentaciju predmetnog transformatora. Ono što će biti na raspolaganju izabranom ponuđaču je dokumentacija koja se standardno isporučuje uz transformator za održavanje istog kao i raspoloživa dokumentacija o održavanju istog.

Transformator se nalazi u TS Sarajevo 1, na privremenoj lokaciji. Svim zainteresovanim ponuđačima biće omogućen obilazak lokacije na kojoj se nalazi transformator.

Obim usluge

Nakon ispada predmetnog transformatora sa napona, izvršena su gore navedena ispitivanja i detaljan pregled istog iz čega se može vidjeti minimalni obim onoga što je potrebno uraditi kako bi se transformator doveo u ispravno pogonsko stanje. Detaljan obim usluge će biti definisan nakon detaljne fabričke defektaže. Sve ono što će biti potrebno da se transformator dovede u ispravno pogonsko stanje, a ne bude eksplicitno navedeno u obimu usluge, smatraće se da je traženo u sklopu ove usluge, te je ponuđač dužan o svom trošku isto izvesti bez dodatnog troška za Naručioca. Takođe, ako u toku demontaže/montaže, transporta i ispitivanja, nastupe oštećenja na opremi, obaveza Izvršioca usluge je da istu zamjeni u cilju dovođenja transformatora u ispravno pogonsko stanje, bez dodatnih troškova za Naručioca.

Prema gore navedenim ispitivanjima i pregledima minimalno je potrebno zamijeniti namotaj fine regulacije u fazi „A“ i namotaj grube regulacije u fazi „B“, ukoliko se defektažom ne ustanovi drugačije.

Nakon izvršene tvorničke defektaže transformatora, biće definisani svi radovi potrebni da se transformator dovede u stanje pouzdano za eksploataciju.

U sklopu ponude potrebno je ponuditi najmanje sljedeće (maksimalni obim usluge):

- Izvršiti pripremu transformatora za transport, pripremiti odgovarajuću ambalažu za siguran transport dijelova i izvršiti pakovanje. Ukoliko bude potrebno izvršiti istakanje ulja pripremiti adekvatne spremnike za transport. **Transformator je već demontiran, a eventualne dodatne radove na demontaži će izvršiti Naručilac.**
- Utovar, transport i istovar predmetnog transformatora i demontiranih dijelova iz TS Sarajevo 1 (lokacija transformatora nakon njegove demontaže i transporta iz TS Sarajevo 18) u tvornicu gdje će biti opravljen transformator, te osiguranje transformatora kod utovara, transporta i istovara,
- Utovar, transport i istovar svih ostalih demontiranih dijelova potrebnih za dovođenje transformatora u ispravno stanje,
- Defektaža transformatora u tvornici u prisustvu predstavnika Naručioca, sa izradom **Zapisnika o defektaži**, sa fotodokumentacijom i završnim mišljenjem o stanju transformatora. Zapisnik o defektaži treba da sadrži detaljan opis ustanovljenih kvarova i oštećenja na aktivnom dijelu transformatora (namotaji, magnetno kolo, provodni izolatori), kao i ostalim komponentama transformatora, protokole o izvršenim mjerenjima i ispitivanjima, te procjenu stanja papirne izolacije i transformatorskog ulja. **Procjena stanja ulja i papirne izolacije treba biti urađena prije početka defektaže u prisustvu Naručioca.**
- **Zapisnikom o defektaži** će se detaljno opisati svi radovi potrebni da se transformator dovede u stanje pouzdano za eksploataciju. Po završetku defektaže i izradi Zapisnika o defektaži odrediće se konačan obim usluge popravke transformatora.

U ovisnosti od stanja transformatora utrdenog tokom defektaže, obim usluge može obuhvatiti:

- Zamjenu VN, SN i NN namota – po 3 kom. (maksimalni obim usluge),
- Zamjenu svih namota grube regulacije - 3 kom. (maksimalni obim usluge),
- Zamjenu svih namota fine regulacije – 3 kom. (maksimalni obim usluge),
- Ugradnju novih VN izolatora - 4 kom (maksimalni obim usluge),
- Ugradnju novih SN izolatora - 4 kom (maksimalni obim usluge),
- Ugradnju novih NN izolatora – 4 kom (maksimalni obim usluge),
- Izvršiti obradu postojećeg ulja u tvornici kako bi zadovoljilo tražene karakteristike,
- Isporučiti dodatno nedostajeće ulje, istog kvaliteta i kompatibilnosti sa postojećim uljem,
- Zamjeniti opremu na transformatoru za koju se tokom defektaže ustanovi da je potrebno (npr. Buhole relej, odušnik, kontaktni termometar, sušionici, kablovske instalacije, ventilatori, oprema u ormaru upravljanja i hlađenja, itd),
- Zamjeniti sav brtveni materijal,
- Izvršiti antikorozivnu zaštitu kompletnog transformatora,
- Izvršiti generalni servis sistema hlađenja transformatora,
- Izvršiti inspekciju i servis regulacione sklopke, te zamjenu ulja u istoj,
- Ugradnja nove regulacione sklopke,
- Izvršiti demontažu, montažu, sušenje i punjenje uljem,
- Ispitivanja transformatora u tvornici čiji će minimalni obim biti specificiran u daljnjem tekstu,
- Izvršiti demontažu i pripremu za transport,
- Utovar, transport i istovar od tvornice do mjesta ugradnje, te osiguranje transformatora kod utovara, transporta i istovara,
- Tokom utovara, transporta i istovara energetskog transformatora na mjestu ugradnje obezbjediti barem jedan 3D-akcelerometar (impact recorder) sa mjerenjima po X, Y i Z osi (sa plus i minus smjerom).
- Nadzor nad montažom transformatora u TS Sarajevo 18 (**Montažu transformatora će vršiti Naručilac**),
- Izvršiti potrebna ispitivanja na terenu u TS nakon montaže i prije puštanja pod napon transformatora koja će biti detaljno specificirana u daljnjem tekstu,
- Nadzor nad puštanjem u pogon,
- Sve ostalo potrebno da se predmetni transformator popravi, montira i pusti u pogon

Sva potrebna sredstva za rad (dizalice, postrojenje za obradu izolacije pod vakuumom/kerozinska peć, specijalni alat itd.) i svu potrebnu ispitnu/mjernu opremu za ispitivanje u tvornici i na terenu, potrebno je da osigura Ponuđač/Izvršilac o svom trošku, tj. bez dodatnog troška za Naručioca.

Neće biti prihvaćen način obrade izolacije HOT OIL-SPRAY postupkom.

Specifikacija ispitivanja koje je potrebno obaviti u tvornici

U samoj tvornici potrebno je provesti sledeća ispitivanja:

- Test zagrijavanja (BAS EN 60076-2 ili ekvivalent),
- Mjerenje gubitaka u praznom hodu i struja praznog hoda pri 90%, 100% i 110% nazivnog napona,
- Vizuelni pregled transformatora,
- Mjerenje otpora namotaja,
- Mjerenje prenosnog odnosa i provjera grupe spoja,
- Mjerenje napona kratkog spoja i gubitaka pri opterećenju,
- Dielektrični rutinski testovi (BAS EN 60076-3 ili ekvivalent (**Napomene:** Biće primijenjeno izdanje standarda koje je bilo važeće u vrijeme zadnje popravke 2006. god, tj. IEC 60076-3, second edition 2000-3. Ispitivanja će biti izvršena u potpunom obimu opisanom u navedenom standardu u tački **9. Repeated dielectric tests**; Metodologija ispitivanja i kriteriji za dozvoljeni nivo parcijalnih pražnjenja će biti kao u tački **12.2.2 Transformers with Um>72,5 kV** predmetnog standarda; Ukoliko se defektažom transformatora utvrdi da je potrebno obnoviti aktivni dio transformatora, biće primijenjeno važeće izdanje standarda IEC 60076-3 Edition 3.0 2013-07 za nove transformatore),
- Ispitivanja OLTC (BAS EN 60076-1 tačka 11.7 ili ekvivalent),
- Ispitivanje nepropusnosti pomoću pritiska (tightness test),
- Provjera izolacije jezgra i okvira,
- Mjerenje kapaciteta namota prema zemlji i između namota,
- Mjerenje istosmjernim naponom otpora izolacije namota prema zemlji i između namota,
- Mjerenje $\tan\delta$ izolacije namota prema zemlji i između namota,
- Analiza gasova rastvorenih u ulju (prije svih testova, između dielektričnih testova i testa zagrijavanja i poslije testa zagrijavanja),
- Ispitivanja fizikalno-hemijskih i električnih karakteristika ulja (dielektrična čvrstoća, sadržaj vode, međupovršinski napon, boja, vizuelni izgled, neutralizacioni broj, sadržaj inhibitora oksidacije, DDF na 90 0C , sadržaj aromata, korozivnost, viskoznost, PCB),
- Ispitivanje upravljačkog ormara hlađenja i ormara za lokalno upravljanje regulacionom sklopkom,
- Funkcionalna ispitivanja opreme na transformatoru,
- Mjerenja C i $\tan\delta$ na VN provodnim izolatorima nakon dielektričnih testova,
- Ispitivanje neutralnog izvoda udarnim naponom (LIN),
- Mjerenje nulte impedance na trofaznom transformatoru,
- Mjerenje frekventnog odziva (SFRA), Ispitna procedura će biti prema dogovoru Izvršioca i Naručioca,
- Provjera vanjskog premaza na površinama transformatora koji su bili predmet antikorozivne zaštite tokom popravke (BA EN ISO 2178 i BAS EN ISO 2409 ili ekvivalentni).
- Mjerenje rasipnih induktiviteta na niskom naponu,
- Mjerenje struja praznog hoda na niskom naponu.

Za ova ispitivanja potrebno je da ponuđač posjeduje laboratoriju u kojoj se mogu provesti sva tražena ispitivanja. O tome je potrebno dati Izjavu u sklopu ponude.

Specifikacija ispitivanja koje je potrebno obaviti na terenu nakon montaže transformatora

Na licu mjesta, u transformatorskoj stanici, nakon montaže popravljenog transformatora Izvršilac će provesti sledeća ispitivanja:

- Mjerenja C i tanδ na VN provodnim izolatorima,
- Mjerenja C i tanδ namota prema zemlji i između namota,
- Mjerenje rasipnih induktiviteta,
- Mjerenje struja praznog hoda na niskom naponu,
- Mjerenje otpora izolacije namota prema zemlji i između namota,
- Mjerenje prenosnog odnosa i provjera grupe spoja,
- Mjerenje otpora namotaja sa istosmjernom strujom,
- Ispitivanja fizikalno hemijskih i električnih karakteristika ulja (dielektrična čvrstoća i sadržaj vode). Ispitivanje ulja treba da izvrši ovlašćena i nezavisna laboratorija.
- Provjera alarma, isključnih i upravljačkih krugova,
- Provjera povezanosti uzemljenja,
- Naponska ispitivanja za sve krugove niskog napona,
- Provjera ispravnosti rada sistema za hlađenje,
- Provjera ispravnosti rada regulacione sklopke,
- Izvršilac je obavezan da obezbijedi svu potrebnu opremu za navedena ispitivanja, baždarenu/ kalibrisanu u ovlašćenim laboratorijama,
- Protokole o svim navedenim ispitivanjima potrebno je dostaviti prema tački 4. Ugovora.

Napomena: Analiza gasova rastvorenih u ulju izvršiće se od strane Izvršioca, nakon 30 dana od dana energiziranja transformatora i izvještaji će biti dostavljeni Naručiocu.

Prostor adekvatan za popravku transformatora

Potrebno je da Ponuđač posjeduje adekvatan zatvoreni prostor za popravak transformatora opremljen potrebnom opremom za demontažu i montažu dijelova transformatora. Predmetni prostor treba da posjeduje postrojenje za vakuumsko sušenje i impregnaciju izolacije, adekvatno za gabarite 110 kV namota, kao i postrojenje za obradu izolacionog ulja. Poželjno bi bilo da tvornica ima kerozinsku peć u kojoj će se vršiti pranje, odmašćivanje kao i sušenje aktivnog dijela kerozinskim parama u vakuumu.

Ponuđač je dužan da u sklopu ponude dostavi Izjavu da posjeduje predmetni prostor sa odgovarajućom vrstom postrojenja i gabaritima postrojenja za obradu izolacije 110 kV namota. **Neće biti prihvaćen način obrade izolacije HOT OIL-SPRAY postupkom.**

Naručilac zadržava pravo da provjeri date izjave i navode, ako sumnja u istinitost istih. Ako utvrdi da je Izjava neistinita ponuda ponuđača biti će odbačena.

Kadar koji posjeduje ponuđač

Ponuđač mora da obezbijedi (odnosno zapošljava ili ima na raspolaganju uz mogućnost angažmana) neophodan kadrovski kapacitet za izvršenje usluga koje su predmet ove nabavke (član 50. ZJN, tačka c) i to: da ima na raspolaganju minimalno pet diplomiranih inženjera elektrotehnike, jednog inženjera mašinstva i pet tehničara sa iskustvom na projektovanju, popravci i ispitivanju transformatora napona primara 110 kV i više.

Ponuđač je dužan da u sklopu ponude dostavi Izjavu o istom. Naručilac zadržava pravo da provjeri date izjave i navode, ako sumnja u istinitost istih. Ako utvrdi da je Izjava neistinita ponuda ponuđača biti će odbačena.

Ostalo

Najpovoljniji Ponuđač s kojim se sklopi Ugovor dužan je dostaviti detaljnu dinamiku i faznost popravke transformatora i omogućiti kontrole predstavnicima Elektroprenosa BiH u bilo kojoj fazi popravke.

Ponuđač s kojim se sklopi Ugovor će napraviti detaljan plan kontrole kvalitete koji treba sadržavati sve ugovorene aktivnosti.

Početak pojedinih faza popravke i ispitivanja biti će uvjetovan odobrenjem od strane "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, što će se definirati nakon dostave detaljne dinamike i faznosti.

Tokom transporta energetskog transformatora do mjesta ugradnje obezbjediti barem jedan 3D-akcelerometar (impact recorder) sa mjerenjima po X, Y i Z osi (sa plus i minus smjerom).

Prije transporta transformatora, Izvršilac će dostaviti Naručiocu podatke o dozvoljenom ubrzanju, a što će biti zapisnički potvrđeno po izvršenom transportu. Ukoliko dođe do prekoračenja dozvoljenog ubrzanja, transformator će biti vraćen u tvornicu na pregled.

Garantni rok na sve dijelove transformatora koji se nalaze u kotlu transformatora do spoja sa bušingom treba iznositi minimalno 24 mjeseca. Garantni rok se odnosi i na sve ostale dijelove na transformatoru koji su bili predmetom zamjene (bušinzi, ventilatori, kontakti termometar, ...).

Prilog

- Natpisna pločica predmetnog transformatora (poslije popravke 2006 godine).
- Slika na kojoj se vidi smještaj predmetnog transformatora dok se nalazio u TS Sarajevo 18.
- Slika na kojoj se vidi smještaj predmetnog transformatora nakon demontaže i transporta u TS Sarajevo 1.
- Izvještaji o ispitivanju otpora namotaja, mjerenju prenosnog odnosa i struja praznog hoda.



MINEL TRANSFORMATOR BEOGRAD

TIP: TR/T - 0509 - 31.5 GODINA REMONTA: 2006.

PROIZVOĐAČ: MINEL	VRSTA: ET	STANDARD: JUS N.H1.010; 020
TIP: TP - 7902 - 31.5	BROJ: 09801633	GODINA PROIZVODNJE: 1980.

		NAMOTAJ V.N.	NAMOTAJ N.N. I	NAMOTAJ N.N. II
NAPON	V	110 000	10 500	36 750
N	SNAGA KVA	18 900	12 600	12 600
	STRUJA A	99,2	692,82	197,95
P	SNAGA KVA	31 500	21 000	21 000
	STRUJA A	165,33	1154,7	328,9
NIVO IZOLACIJE		SI-123	SI-12	SI-12
		N.V.N. - N.N.N.	N.N.N. I - N.N.N. II	N.V.N. - N.N.N. II
NAPON KRATKOG SPOJA	t	7,71	3,15	11,60
	11 b	6,98		10,88
	21	6,39		10,43
BROJ FAZA		3	UKUPNA MASA	54,5 t
FREKVENCIJA	Hz	50	TRANSPORTNA MASA	47 t
SPREGA		YN, yn0, d5	MASA AKTIVNOG DELA	31,2 t
HLADENJE		ONAN / ONAF	MASA ULJA	13 t

POL.	NAPON V	STRUJA A	BRZAC ULJEM	OKRET SPOJA
1	120 500	143,77	1	
2	124 800	145,67	2	
3	129 200	147,62	3	
4	133 550	149,62	4	
5	138 000	151,68	5	
6	142 250	153,80	6	
7	146 800	155,97	7	
8	150 850	158,21	8	
9	155 300	160,52	9	
10	160 000	162,89	10	
11	164 850	165,33	11	
12	170 000	167,85	12	
13	175 500	170,43	13	
14	181 400	173,12	14	
15	187 500	175,88	15	
16	193 800	178,74	16	
17	200 300	181,68	17	
18	207 000	184,72	18	
19	214 000	187,87	19	
20	221 200	191,13	20	
21	228 500	194,51	21	

Natpisna pločica transformatora (poslije popravke 2006 godine).



ET 110/10/35 kV u TS Sarajevo 18- prije demontaže i transporta u TS Sarajevo 1



ET 110/10/35 kV nakon transporta u TS Sarajevo 1



Rezultati mjerenja otpora namotaja transformatora

Postrojenje:	TS 110/35/10 kV Sarajevo 18		Datum	29.06.2024.							
Transformator:	T1		Temp. zrak (°C)	30							
Nazivni podaci ispitivanog transformatora											
Proizvođač	MINEL	Tip	TP/T-0509- 31,5/7902-31,5	U _k 1-2 (%)	6,97						
Hladenje	N/P	Tvornički broj	9801633	U _k 2-3 (%)	10,88						
Grupa spoja	YN, yn0, d5	God. proizvod.	1980	U _k 1-3 (%)	3,15						
Namot	VN		NN I	NN II							
Stepen izolacije (kV)	123		12	12							
Snaga (KVA)	31500		21000	21000							
Napon (V)	110000		10500	36750							
Struja (A)	165,53		1154,7	329,9							
Broj izvoda	A - N		B - N		C - N		A - N	B - N	C - N	ΔR _{max} (%)	
	I	R	I	R	I	R	R _{75°C} *	R _{75°C}	R _{75°C}		
	A	mΩ	A	mΩ	A	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ		
Izmjerene vrijednosti od izvoda namota na biraču prema provodom izolator pripadajuće faze											
1.		613,40		610,20		613,60					
2.		757,00		695,80		757,20					
3.		757,20		695,80		757,20					
4.		772,60		710,50		771,40					
5.		786,60		724,30		785,40					
6.		844,80		778,50		798,70					
7.		813,00		750,50		811,80					
8.		827,50		765,00		826,50					
9.		837,90		778,30		841,00					
10.		835,30		791,80		853,60					
11.		839,40		804,50		866,30					
12.		836,80		819,10		881,20					
13.		800,00		832,40		894,30					
Izmjerene vrijednosti između izvoda 1 i 2 na biraču (otpor namotaja grube regulacije)											
		146,00		87,16		145,40					
Izmjerene vrijednosti između izvoda 3 i 13 na biraču (ukupan otpor namotaja fine regulacije)											
		42,44		137,50		136,70					
a - n		b - n		c - n		a - x		a - b		b - c	
I	R(mΩ)	I	R(mΩ)	I	R(mΩ)	I	R(Ω)	I	R(Ω)	I	R(Ω)
	8.513		9.668		8.614		290,5		290,9		290,6
ΔR _{max} = 13,57 % (vrijednost koja je ostala nakon popravke 2006 g.)						ΔR _{max} = 0,17 %					
ΔR _{max} (%) = ((R _{max} - R _{min}) / R _{min}) x 100 ; ΔR _{dozv.} = 5 (%) ; ΔR > ΔR _{dozv.}											
<p>Nakon ispada energetskog transformatora djelovanjem bucholz i diferencijalne zaštite, pristupilo se ispitivanjima i ustanovljeno je da regulaciona preklompka ne prebacuje položaje. Izmjerene vrijednosti otpora namotaja VN u tom trenutku su:</p> <p style="text-align: center;">A-N: 752,70 mΩ; B-N 678,10 mΩ ; C-N 747,80 mΩ</p> <p>Pristupilo se evakuaciji ulja i otvaranja revizionog otvora birača te je ustanovljeno pucanja vratila regulacione preklompke teretni dio - birač sa vidnim oštećenjima birača usljed djelovanja luka (slika 1 i 2).</p> <p>Nakon zamjene kompletne regulacione preklompke (iskorištene iz rezervnog transformatora) i ponovnih ispitivanja otpora namotaja, dobijeni su rezultati koji nisu bili zadovoljavajući te se ponovilo ispitivnje otpora namotaja, direktno sa kontakata birača prema osnovnom namotu, guboj i fino regulaciji i rezultati su prikazani u tabeli iznad.</p>											



**MJERENJE PRENOSNOG ODNOSA TRANSFORMATORA
(VISOKONAPONSKA STRANA / SREDNJENAPONSKA STRANA)
(VN – NN I) I STRUJA PRAZNOG HODA (NA VN STRANI)**

Položaj preklapke	Priključak	Mjereno između namotaja (VN – SN)	Nazivni napon visokonaponskog namotaja (VN)	Nazivni napon sredjenaponskog namotaja (SN)	Nazivni prenosni odnos	Izmjereni prenosni odnos	Greška transformacije (%)	Fazno odstupanje (°)	Izmjerena struja praznog hoda (na VN) (mA)
1	A	VN – SN	126.500 kV	10.500 kV	12.048	9.669	-19.75	-1.14	431.320
	B	VN – SN	126.500 kV	10.500 kV	12.048	10.568	-12.28	-0.55	185.380
	C	VN – SN	126.500 kV	10.500 kV	12.048	13.008	7.98	0.49	70.218
2	A	VN – SN	124.850 kV	10.500 kV	11.891	9.715	-18.30	-1.55	427.970
	B	VN – SN	124.850 kV	10.500 kV	11.891	10.445	-12.15	-0.56	189.880
	C	VN – SN	124.850 kV	10.500 kV	11.891	12.824	7.85	0.47	72.242
3	A	VN – SN	123.200 Kv	10.500 kV	11.733	9.734	-17.04	-1.54	426.580
	B	VN – SN	123.200 kV	10.500 kV	11.733	10.347	-11.82	-0.53	193.060
	C	VN – SN	123.200 kV	10.500 kV	11.733	12.639	7.72	0.46	74.349
4	A	VN – SN	121.550 kV	10.500 kV	11.576	9.715	-16.08	-1.59	428.080
	B	VN – SN	121.550 kV	10.500 kV	11.576	10.236	-11.57	-0.53	197.150
	C	VN – SN	121.550 kV	10.500 kV	11.576	12.468	7.71	0.44	76.455
5	A	VN – SN	119.900 kV	10.500 kV	11.419	9.739	-14.72	-1.57	426.580
	B	VN – SN	119.900 kV	10.500 kV	11.419	10.153	-11.09	-0.51	200.030
	C	VN – SN	119.900 kV	10.500 kV	11.419	12.298	7.70	0.41	78.534
6	A	VN – SN	118.250 kV	10.500 kV	11.262	9.705	-13.83	-1.55	429.360
	B	VN – SN	118.250 kV	10.500 kV	11.262	10.033	-10.91	-0.50	204.740
	C	VN – SN	118.250 kV	10.500 kV	11.262	12.116	7.58	0.41	80.833
7	A	VN – SN	116.600 kV	10.500 kV	11.105	9.705	-12.60	-1.36	429.240
	B	VN – SN	116.600 kV	10.500 kV	11.105	9.939	-10.50	-0.46	208.500
	C	VN – SN	116.600 kV	10.500 kV	11.105	11.934	7.47	0.41	83.295
8	A	VN – SN	114.950 kV	10.500 kV	10.948	9.756	-10.89	-1.73	424.960
	B	VN – SN	114.950 kV	10.500 kV	10.948	9.832	-10.19	-0.43	212.560
	C	VN – SN	114.950 kV	10.500 kV	10.948	11.766	7.48	0.41	85.648
9	A	VN – SN	113.300 kV	10.500 kV	10.791	9.677	-10.32	-1.06	430.970
	B	VN – SN	113.300 kV	10.500 kV	10.791	9.754	-9.61	-0.39	215.850
	C	VN – SN	113.300 kV	10.500 kV	10.791	11.600	7.50	0.41	87.918



10	A	VN – SN	111.650 kV	10.500 kV	10.633	9.632	-9.42	-0.93	435.020
	B	VN – SN	111.650 kV	10.500 kV	10.633	9.638	-9.36	-0.35	220.760
	C	VN – SN	111.650 kV	10.500 kV	10.633	11.420	7.40	0.41	90.682
11	A	VN – SN	110.000 kV	10.500 kV	10.476	9.594	-8.42	-0.81	438.030
	B	VN – SN	110.000 kV	10.500 kV	10.476	9.536	-8.98	-0.32	225.670
	C	VN – SN	110.000 kV	10.500 kV	10.476	11.255	7.43	0.41	93.335
12	A	VN – SN	108.350 kV	10.500 kV	10.319	8.718	-15.51	-1.08	524.540
	B	VN – SN	108.350 kV	10.500 kV	10.319	9.538	-7.57	-0.57	226.020
	C	VN – SN	108.350 kV	10.500 kV	10.319	11.081	7.39	0.39	96.728
13	A	VN – SN	106.700 kV	10.500 kV	10.162	8.736	-14.03	-1.06	522.690
	B	VN – SN	106.700 kV	10.500 kV	10.162	9.442	-7.08	-0.53	230.240
	C	VN – SN	106.700 kV	10.500 kV	10.162	10.898	7.24	0.39	99.628
14	A	VN – SN	105.050 kV	10.500 kV	10.005	8.719	-12.85	-1.08	524.080
	B	VN – SN	105.050 kV	10.500 kV	10.005	9.336	-6.69	-0.50	235.020
	C	VN – SN	105.050 kV	10.500 kV	10.005	10.731	7.26	0.39	102.690
15	A	VN – SN	103.400 kV	10.500 kV	9.848	8.740	-11.25	-1.05	521.770
	B	VN – SN	103.400 kV	10.500 kV	9.848	9.254	-6.02	-0.45	238.850
	C	VN – SN	103.400 kV	10.500 kV	9.848	10.564	7.28	0.39	105.870
16	A	VN – SN	101.750 kV	10.500 kV	9.691	8.709	-10.13	-1.01	525.010
	B	VN – SN	101.750 kV	10.500 kV	9.691	9.139	-5.69	-0.41	244.450
	C	VN – SN	101.750 kV	10.500 kV	9.691	10.385	7.17	0.39	109.180
17	A	VN – SN	100.100 kV	10.500 kV	9.533	8.710	-8.63	-0.81	523.620
	B	VN – SN	100.100 kV	10.500 kV	9.533	9.048	-5.09	-0.38	249.030
	C	VN – SN	100.100 kV	10.500 kV	9.533	10.206	7.06	0.40	113.220
18	A	VN – SN	98.450 kV	10.500 kV	9.376	8.755	-6.63	-1.20	519.690
	B	VN – SN	98.450 kV	10.500 kV	9.376	8.946	-4.59	-0.33	254.290
	C	VN – SN	98.450 kV	10.500 kV	9.376	10.043	7.11	0.40	116.700
19	A	VN – SN	96.800 kV	10.500 kV	9.219	8.685	-5.79	-0.49	527.900
	B	VN – SN	96.800 kV	10.500 kV	9.219	8.871	-3.78	-0.29	258.460
	C	VN – SN	96.800 kV	10.500 kV	9.219	9.880	7.17	0.41	120.370
20	A	VN – SN	95.150 kV	10.500 kV	9.062	8.645	-4.60	-0.36	531.140
	B	VN – SN	95.150 kV	10.500 kV	9.062	8.760	-3.33	-0.25	264.850
	C	VN – SN	95.150 kV	10.500 kV	9.062	9.705	7.09	0.41	124.610
21	A	VN – SN	93.500 kV	10.500 kV	8.905	8.611	-3.30	-0.23	534.950
	B	VN – SN	93.500 kV	10.500 kV	8.905	8.662	-2.72	-0.21	270.610
	C	VN – SN	93.500 kV	10.500 kV	8.905	9.543	7.17	0.41	128.570

(potpis i pečat ponuđača)



PRILOG 8.1 - KATALOŠKA DOKUMENTACIJA

Kataloška dokumentacija opreme, dijelova i materijala koji će biti korišteni u popravci transformatora	Tip	Proizvođač	Pozicija ili stranica u katalogu proizvođača ili kataloški broj	Broj stranice u ponudi
Vakuumska regulaciona sklopka za rad pod opterećenjem				
Motorni pogon regulacione sklopke				
VN provodni izolatori				
SN provodni izolatori				
NN provodni izolatori				
Bakarni vodiči za izradu namotaja				
Magnetni lim				
Pokazivač nivoa ulja u transformatora				
Pokazivač nivoa ulja u teretnom dijelu regulacione sklopke				
Sušionik sa silikagelom za transformator				
Sušionik sa silikagelom za regulacionu sklopku				
Buchhoz relej				
Zaštitni relej regulacione sklopke				
Ventilatori				
Kontaktni termometar				
Uređaj za rasterećenje nadpritiska kotla transformatora				
Transformatorsko ulje				

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 9 - NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA

Napomena ponuđačima:

(Nacrt okvirnog sporazuma pripremiti u skladu sa tačkom 27. tenderske dokumentacije)

OKVIRNI SPORAZUM

broj: JN-OP-779-____/2024

ZA NABAVKU:

Popravka transformatora 110/x kV iz TS Sarajevo 18

zaključen između ugovornih strana:

„ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Ul. Marije Bursać br. 7a,
koga zastupa Generalni direktor Mato Žarić, dipl.ing.el, u daljem tekstu **Naručilac**
PDV br. 402369530009

i

KONZORCIJUM (GRUPA PONUĐAČA) /PONUĐAČ -----

zastupan po -----, koga zastupa direktor ----, u daljem tekstu **Izvršilac**

PDV broj: -----,

Članovi Konzorcijuma:

1. član, adresa PDV broj: -----, koga zastupa -----, direktor, u daljem tekstu ovog Ugovora: LIDER/NOSILAC KONZORCIJUMA (glavni Izvršilac)
2. član, adresa , PDV broj: -----, koga zastupa -----, direktor, u daljem tekstu ovog Ugovora: "član grupe Izvršilaca
3. -----

I OPŠTE ODREDBE:**Član 1.**

- (1) Na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 39/14, 59/22 i 50/24), obavještenja o nabavci br. ----- i Tenderske dokumentacije br. JN-OP-779-6/2024 za JN-OP-779/2024 - Popravka transformatora 110/x kV iz TS Sarajevo 18, objavljenih na portalu javnih nabavki dana ----- godine, proveden je otvoreni postupak javne nabavke sa E-aukcijom koja je održana dana ----. Izvršilac je dostavio Ponudu br. ----- od ----- godine, koja čini sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma. Dostavljena Ponuda u potpunosti odgovora tehničkim specifikacijama iz Tenderske dokumentacije koja je sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma.
- (2) Naručilac je na osnovu ponude Izvršioca. Održane E-aukcije i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača izabrao Izvršioca za JN-OP-779/2024 - Popravka transformatora 110/x kV iz TS Sarajevo 18, a koji su predmet ovog Okvirnog sporazuma.

II PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA:**Član 2.**

- (1) Predmet ovog Okvirnog sporazuma je utvrđivanje uslova za zaključivanje pojedinačnih ugovora o izvršenju usluga: JN-OP-779/2024 - Popravka transformatora 110/x kV iz TS Sarajevo 18, a u svemu prema zahtjevima Naručioca iz Tenderske dokumentacije br. JN-OP-779-6/2024 i Ponude odabranog Izvršioca br. ----- od ----- godine, odredbama ovog Okvirnog sporazuma i stvarnim potrebama Naručioca.
- (2) Detaljna specifikacija usluga sa okvirnim količinama, data je u prilogu ovog Okvirnog sporazuma i čini njegov sastavni dio. Količine usluga u specifikaciji su okvirne za sve vreme važenja Okvirnog sporazuma.
- (3) Ovaj Okvirni sporazum ne obavezuje Naručioca na zaključivanje pojedinačnih ugovora o javnoj nabavci sa izabranim Izvršiocom. Stvarna ugovorna obaveza nastaje zaključivanjem pojedinačnih ugovora o javnoj nabavci sa izabranim Izvršiocom na osnovu ovog Okvirnog sporazuma.

III VRIJEDNOST OKVIRNOG SPORAZUMA:**Član 3.**

- (1) Vrijednost Okvirnog sporazuma predstavlja:
 - procjenjenu vrijednost nabavke navedena u tenderskoj dokumentaciji, pri čemu se u realizaciji pojedinačnih ugovora koriste jedinične cijene iz ponude Izvršioca i naručene, odnosno izvršene količine usluga.
- (2) Ukupna vrijednosti ovog Okvirnog sporazuma, iznosi:

Iznos bez PDV-a:	-----
Iznos PDV-a 17%:	-----
UKUPNO SA PDV:	-----

(Slovima: -----)

- (3) Okvirni sporazum je na bazi fiksnih jediničnih cijena. Porez na dodanu vrijednost je posebno iskazan i uračunat je u ukupnu cijenu.
- (4) Ukupna vrijednost Okvirnog sporazuma je procijenjena vrijednost nabavke, na period od 2 godine, odnosno maksimalna vrijednost do koje ovaj Okvirni sporazum može biti korišten po pojedinačnim ugovorima.
- (5) Obračun pojedinačnih izvršenih usluga vršiće se prema jediničnoj cijeni iz Priloga Okvirnog sporazuma (Obrazac za cijenu ponude).
- (6) Potpisivanjem ovog Okvirnog sporazuma, Naručilac ne preuzima obavezu niti garantuje izvršenje predmetne nabavke u bilo kojem obimu ili vrijednosti.
- (7) Usluge će se izvršavati u skladu s potrebama i zahtjevima Naručioca i bez prava i ovlaštenja Dobavljača da diktira ili uslovljava obim izvršenja ovog Okvirnog sporazuma.
- (8) Okvirni sporazum i pojedinačni ugovori su na bazi fiksnih jediničnih cijena.

IV USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Član 4.

- (1) Naručilac će plaćanje svake pojedinačne usluge, koja je predmet pojedinačnog ugovora na osnovu Okvirnog sporazuma, izvršiti nakon kompletno izvršene usluge, bezgotovinski, prenosom sredstava na račun Izvršioca, u roku 30 (trideset) dana od dana prijema ispravne dokumentacije za plaćanje.
- (2) Nisu predviđena parcijalna plaćanja pojedinačnih usluga.
- (3) Plaćanje se vrši na osnovu sljedeće dokumentacije:
 - ispostavljene poreska fakture Dobavljača, u skladu sa Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17, 44/20, 47/22, 87/22 i 62/23),
 - obostrano potpisanog Zapisnika o izvršenju usluga bez uslovnih primjedbi, sa jasno naznačenim datumom izvršenja svih usluga.
- (4) Izvršilac će na računu kojeg ispostavlja naznačiti: broj, naziv i datum pojedinačnog ugovora, broj i datum Zapisnika o izvršenju usluga te naziv organizacionog dijela Preduzeća na koji se odnosi usluga.
- (5) Obračun i naplata ugovorne kazne po svakom pojedinačnom ugovoru izvršiće se umanjnjem računa Izvršioca za vrijednost obračunate kazne.
- (6) Sve dokumente za plaćanje nasloviti i dostaviti na adresu:
 - „Elektroprenos-Elektroprijenos“ BiH a.d. Banja Luka, OP Sarajevo, Vilsonovo šetalište br. 15, 71000 Sarajevo;a sve garantne dokumente iz člana 7. ovog Okvirnog sporazuma nasloviti i dostaviti na adresu sjedišta Naručioca: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Ul. Marije Bursać br. 7a, 78000 Banja Luka.

V PODUGOVARANJE

Član 5.

- (1) Za izvršenje obaveza iz pojedinačnih ugovora po ovom Okvirnom sporazumu Izvršilac može angažovati podugovarače.
- (2) Naručilac neće odobriti zaključenje ugovora sa podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane članom 44. ZJN.

- (3) Izvršilac neće sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu Okvirnog sporazuma bez prethodnog pisanog odobrenja od strane Naručioca. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovarača obavezno se saopštavaju Naručiću blagovremeno, prije sklapanja podugovora.
- (4) Nakon što Naručilac odobri podugovaranje, Izvršilac kojemu je dodijeljen Okvirni sporazum dužan je prije početka realizacije podugovora dostaviti Naručiću podugovor zaključen s podugovaračem kao osnovu za neposredno plaćanje podugovaraču, a koji obavezno sadrži:
 - a) koje poslove će izvesti podugovarač;
 - b) količinu, vrijednost i rok;
 - c) podatke o podugovaraču i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.
- (5) U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje Okvirnog sporazuma snosi Izvršilac.

VI POREZI I DADŽBINE

Član 6.

(Samo za slučaj ugovora sa inostranim Izvršiocom)

- (1) Izvršilac će u potpunosti biti odgovoran za sve poreze, takse na obaveze, radne takse, te druge slične dažbine nametnute van zemlje Naručioca.
- (2) Izvršilac se obavezuje da će sve obaveze po pojedinačnim ugovorima na osnovu ovog Okvirnog sporazumu, koje se odnose na porez na dodatu vrijednost realizovati u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 09/05, 35/05, 100/08, 33/17, 46/23 i 80/23).
- (3) Izvršilac se obavezuje da će u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnikom o registraciji i upisu u jedinstveni registar obaveznika indirektnih poreza, preko svog poreskog punomoćnika za PDV koji ima sjedište u BiH i kod kojeg se registrovao, izvršavati sve obaveze po navedenom Zakonu, a koje proizilaze iz ovog Okvirnog sporazuma i to za usluge porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
- (4) Izvršilac se obavezuje da, u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16 i 15/20 i "Službeni glasnik RS" br. 94/15 i 1/17, 58/19 i 48/24) i podzakonskim aktima, nakon potpisa pojedinačnog ugovora po ovom Okvirnom sporazumu, dostavi Naručiću:

Varijanta 1 – U slučaju da ima poslovnu jedinicu u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Federacije BiH/Zakon o porezu na dobit RS

- Izjavu o postojanju njegove poslovne jedinice u Bosni i Hercegovini
- Rješenje o registraciji poslovne jedinice kod Porezne uprave Federacije BiH/Porezne uprave RS

Ukoliko Izvršilac ima poslovnu jedinicu u BiH poslovna jedinica je u tom slučaju odgovorna za obračun i plaćanje obaveze po osnovu poreza na dobit.

Varijanta 2 – U slučaju da nema poslovnu jedinicu u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Federacije BiH/RS

- Izjavu o nepostojanju njegove poslovne jedinice u Bosni i Hercegovini u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit Federacije BiH/RS,
 - Potvrda o rezidentnosti, izdatu od nadležnog poreskog organa Izvršilac
 - Izjavu da je Izvršilac kao primatelj prihoda, istovremeno krajnji korisnik istog.
- (5) Navedena dokumenta je Izvršilac obavezan dostaviti Naručiocu, radi regulisanja zakonske obaveze obračuna i isplate poreza po odbitku, koji je Naručilac dužan ispoštovati prilikom svake isplate Izvršiocu, odnosno od svakog fakturisanog iznosa usluga odbiti 10% na ime poreza.
- (6) Porez po odbitku se neće obustavljati, ukoliko Izvršilac dostavi navedena dokumenta Naručiocu i ukoliko je potpisan međudržavni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između zemlje Izvršioca i Bosne i Hercegovine, a kojim je utvrđeno neplaćanje poreza po odbitku po uslugama koje su predmet plaćanja.

VII FINANSIJSKE GARANCIJE

Član 7.

- (1) Garancija za uredno izvršenje ugovora: Izvršilac se obavezuje da Naručiocu nakon obostranog potpisivanja svakog pojedinačnog Ugovora, preda bankarsku garanciju na iznos od 10% (deset posto) ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV – a, kao garanciju za uredno izvršenje pojedinačnog ugovora sa rokom važnosti ugovoreni rok izvršenja usluga plus 60 (šezdeset) dana. Rok za dostavu Garancije za uredno izvršenje pojedinačnog ugovora je petnaest (15) dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje pojedinačnog ugovora u ostavljenom roku nakon zaključivanja pojedinačnog ugovora, ugovor se smatra apsolutno ništavim, a prijedlog okvirnog sporazuma Naručilac dostavlja drugorangiranom ponuđaču (ukoliko on postoji, a u slučaju da nema drugorangiranog ponuđača, poništava se postupak javne nabavke), izuzev kada je do kašnjenja došlo usljed dejstva više sile ili iz drugog opravdanog razloga kojeg će Naručilac cijeniti u svakom konkretnom slučaju na osnovu podnesenih dokaza. Naručilac zadržava pravo da od Izvršioca izvrši naplatu Garancije za ozbiljnost ponude.
- (2) Garancija za obezbjeđenje u garantnom periodu: Izvršilac se obavezuje da Naručiocu prije uplate po ispostavljenoj fakturi za zadnji pojedinačni ugovor, a nakon obostrano potpisanog Zapisnika o izvršenju usluga i svih ugovorenih poslova bez uslovnih primjedbi, preda bankarsku garanciju na iznos 2% (dva posto) ukupne ugovorene vrijednosti svih pojedinačnih ugovora bez PDV, kao garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom periodu, sa rokom važnosti ponuđeni garantni period plus trideset (30) dana.
- (3) Garancija za povrat transformatora: Izvršilac se obavezuje da Naručiocu dostavi garanciju za povrat transformatora (vrijednost transformatora u kvaru), u roku od 15 dana od obostranog potpisa pojedinačnog ugovora koji obuhvata transport transformatora na mjesto gdje će biti vršena njegova popravka.
- (4) Bankarske garancije moraju biti neopozive, bezuslovne, plative na prvi poziv, bez prava na prigovor i primjedbe, prema modelu datom u tenderskoj dokumentaciji.
- (5) Naručilac će sredstva iz finansijskih garancija naplatiti zbog neizvršenja, zakašnjenja ili neurednog izvršavanja ugovornih obaveza Izvršioca. Ako iznos garancije za uredno izvršenje pojedinačnih ugovora i garancije za obezbjeđenje u garantnom periodu nije dovoljan da pokrije nastalu štetu Naručiocu, Izvršilac je dužan platiti i razliku do punog iznosa pretrpljene štete. Postojanje i iznos štete Naručilac mora da dokaže.

VIII ROK, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA

Član 8.

Rok i način izvršenja:

- (1) Ovaj Okvirni sporazum zaključuje se na period od 2 (dvije) godine, računajući od dana stupanja na snagu, ali maksimalno do finansijske realizacije, odnosno vrijednosti Okvirnog sporazuma.
- (2) Pojedinačni ugovor, u okviru ovog sporazuma, smatra se zaključenim obostranim potpisivanjem i ovjeravanjem pojedinačnih ugovora od strane Naručioca i Izvršioca i koji čini prilog i sastavni dio ovog sporazuma. Rok za potpis pojedinačnog ugovora od strane Izvršioca je pet (5) dana od dana dostavljanja.
- (3) Ukupna vrijednost svih pojedinačnih ugovora zaključenih na osnovu zaključenog sporazuma ne mogu premašiti vrijednost Okvirnog sporazuma.
- (4) Izvršilac se obavezuje da usluge iz svakog pojedinačnog ugovora izvrši u roku od ---- (- ----) kalendarskih dana računajući od dana uvođenja Izvršioca u posao.
- (5) Dan uvođenja Izvršioca u posao predstavlja dan kada je načinjen Zapisnik o uvođenju u posao između Naručioca i Izvršioca i Izvršiocu predata potrebna dokumentacija.
- (6) Datum završetka usluge konstatuje se obostrano potpisanim Zapisnikom o izvršenim uslugama.
- (7) Plan izvršenja ugovora (detaljan dinamički plan) Izvršilac će napraviti prije početka izvršenja usluge, uz saglasnost Naručioca.
- (8) Strane u sporazumu su saglasne da se rok za izvršenje pojedinačnog ugovora iz stava (4) produžava za vrijeme kašnjenja ili smetnji, ako su iste nastale zbog više sile, u skladu sa članom 14. ovog Okvirnog sporazuma.
- (9) Strane u sporazumu su saglasne da ukoliko zbog administrativnih i/ili tehničkih smetnji za koje su odgovorni Naručilac i/ili treća lica, dodje do kašnjenja izvršioca prilikom izvršenja usluga, a izvršilac dokaže da je preduzeo sve potrebne radnje kako do kašnjenja u izvršenju ugovornih obaveza ne bi došlo, Naručilac može na osnovu osnovanog zahtjeva izvršioca produžiti rok za izvršenje usluga iz stava (1) član 8. ovog Ugovora. Osnovanost zahtjeva utvrđuje isključivo Naručilac

IX UGOVORNA KAZNA

Član 9.

- (1) Ukoliko Izvršilac ne izvrši usluge koje su predmet svakog pojedinačnog ugovora u ugovorenom roku, dužan je da za svaki kalendarski dan zakašnjenja plati Naručiocu ugovornu kaznu u iznosu 0,6 % (0,6 posto) od ukupne vrijednosti pojedinačnog ugovora bez PDV. Ugovorna kazna se obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka izvršenja usluge.
- (2) Naplata ugovorne kazne od strane Naručioca neće osloboditi Izvršioca obaveze da izvrši pojedinačni ugovor u potpunosti.
- (3) Ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% vrijednosti pojedinačnog ugovora bez PDV-a.
- (4) Ukoliko obračunata ugovorna kazna pređe iznos od 10% od vrijednosti pojedinačnog ugovora Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor i zahtijeva isplatu ugovorne kazne.

X OBAVEZE NARUČIOCA

Član 10.

Naručilac se obavezuje da:

- (1) izvrši obaveze iz člana 4. Okvirnog sporazuma – Uslovi i način plaćanja,
- (2) blagovremeno uvede Izvršioca u posao o čemu se sastavlja Zapisnik koji potpisuju ovlašteni predstavnici Naručioca i Izvršioca,
- (3) preda Izvršiocu dokumentaciju koja je definisana u tenderskoj dokumentaciji,
- (4) omogući Izvršiocu pristup lokaciji,
- (5) imenuje stručna i ovlaštena lica koja će biti zadužene osobe za realizaciju Okvirnog sporazuma,
- (6) prisustvuje detaljnoj tvorničkoj defektaži i zajedno sa Izvršiocem potpiše Zapisnik o defektaži kojim će biti utvrđen stepen kvarova i oštećenja transformatora i u kojem će biti detaljno opisani svi radovi potrebni da se transformator dovede u stanje pouzdano za eksploataciju.
- (7) na osnovu Zapisnika o defektaži odredi konačan obim usluge popravke transformatora.
- (8) na osnovu dinamičkog plana realizacije popravke transformatora obezbijedi prisustvo predstavnika Naručioca međufaznim kontrolama popravke transformatora.
- (9) razmotri/odobri listu fabričkih ispitivanja, procedura ispitivanja i termine plana ispitivanja.
- (10) obezbijedi prisustvo predstavnika Naručioca na međufaznim kontrolama i na prijemnim ispitivanjima transformatora.
- (11) obezbijedi uslove za prijem i istovar transformatora u predviđeni transformatorski boks, odnosno na mjesto predviđeno za isporuku.
- (12) obezbijedi montažu transformatora pod nadzorom Izvršioca
- (13) sačini Zapisnik o izvršenim uslugama, kojim se konstatuje, izvršen obim usluge, usaglašenost izvršenja usluge sa zahtjevima Naručioca, kompletnost izvršene usluge i eventualno odstupanje od roka izvršenja,
- (14) obavlja sve radnje za koje je po pojedinačnom ugovoru i ovom Okvirnom sporazumu direktno zadužen.

XI OBAVEZE IZVRŠIOCA:

Član 11.

Izvršilac se obavezuje da:

- (1) odgovara za urednu realizaciju pojedinačnih ugovora i Okvirnog sporazuma, štiti interese Naručioca, te ga obavještava o toku realizacije pojedinačnih ugovora i Okvirnog sporazuma,
- (2) obezbijedi sve potrebne licence/ovlaštenja za izvođenje svih usluga potrebnih za realizaciju Ugovora, u skladu sa zakonskom regulativom koja uređuje predmetnu oblast,
- (3) blagovremeno dostavi finansijske garancije iz člana 7. ovog Okvirnog sporazuma,
- (4) izvede poslove koji su predmet ovog Okvirnog sporazuma i pojedinačnih ugovora stručno, kvalitetno i na vrijeme prema tehničko - tehnološkim važećim propisima i standardima iz ove oblasti, te u skladu sa specifikacijom, koja je prilog i sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma,
- (5) izvrši detaljnu tvorničku defektažu i zajedno sa Naručiocem potpiše Zapisnik o defektaži kojim će biti utvrđen stepen kvarova i oštećenja transformatora i u kojem će biti detaljno opisani svi radovi potrebni da se transformator dovede u stanje pouzdano za eksploataciju.
- (6) dostavi detaljan dinamički plan realizacije popravke transformatora

- (7) prije otpočinjanja poslova popravke dostavi Naručiocu Rješenje o imenovanju zaduženog lica koje će u ime Izvršioca vršiti koordinaciju poslova, te potpisati Zapisnik o uvođenju u posao i Zapisnik o izvršenim uslugama,
- (8) dostavi Naručiocu zahtjev za odobravanje zaključenja podugovora sa konkretnim podugovaračem, uz detaljno navođenje koji dio ugovora namjerava podugovarati, u kojem opsegu i identitet podugovarača, (ovo ostaviti u tekstu ugovora samo ukoliko je ponuđač u ponudi naveo da namjerava angažirati podugovarače),
- (9) snosi punu odgovornost za realizaciju kompletnog ugovora, bez obzira na dio koji je podugovorom prenio na podugovarača, članovi Konzorcija solidarno odgovaraju za izvršenje svih obaveza iz ovog Ugovora,
- (10) podugovarače angažirane za izvođenje predmetnih usluga mijenja samo uz suglasnost Naručioca,
- (11) izvrši poslove privremenog uvoza i izvoza opreme i alata potrebnog za izvođenje usluge (u slučaju stranog Izvršioca),
- (12) osigura svu potrebnu opremu, alat, materijal i kvalificiranu radnu snagu za izvođenje predmetne usluge,
- (13) odredi stručne osobe koje će rukovoditi izvršenjem usluga,
- (14) prilikom izvršenja usluga koje su predmet ovog Okvirnog sporazuma primjenjuje sredstva i mjere zaštite na radu,
- (15) da radnike koji će vršiti usluge i izvoditi radove prethodno upozna sa Uputstvom za kretanje i rad u visokonaponskim elektroenergetskim postrojenjima dostavljeno od strane Naručioca,
- (16) da rukovodilac radova Izvršioca potpiše Izjavu odgovorne osobe Izvršioca usluga koji rukovodi izvršenjem usluga i izvođenjem radova u elektroenergetskom postrojenju dostavljenu od strane Naručioca,
- (17) da radnici koji će izvoditi radove potpišu Izjavu za radnike koji rade na izvođenju radova u elektroenergetskom postrojenju dostavljenu od strane Naručioca,
- (18) odgovara za sve materijalne i nematerijalne štete, nastale Naručiocu i trećim licima krivicom Izvršioca/bilo koga člana konzorcija, kao i sve štete nastale od opasne stvari i opasne djelatnosti, tokom izvršenja usluge koje su predmet pojedinačnih ugovora i ovog Okvirnog sporazuma,
- (19) preduzme sve mjere zaštite i obezbijedi sve uslove da se izbjegne svaki eventualni rizik po život i zdravlje ljudi i njihovu sigurnost,
- (20) nakon reklamacije Naručioca otkloni sve eventualne nedostatke u vezi sa izvršenom uslugom, nakon čega će Naručilac ponovo izvršiti pregled i prijem usluge i ukoliko su svi nedostaci otklonjeni sačiniti Zapisnik o izvršenim uslugama, te sva kašnjenja u izvršenju do kojih dođe zbog reklamacije, povlači obaveze Izvršioca po članu 8. – Ugovorna kazna ovog Okvirnog sporazuma.
- (21) izvrši poslove privremenog izvoznog i uvoznog carinjenja transformatora koji je predmet ovog ugovora, na paritetu DDP Sarajevo izvrši sva potrebna osiguranja kod transporta, te utovara i istovara transformatora,
- (22) omogući nadzornom tijelu Naručioca da ima stalni nadzor nad fazama izvođenja usluge, odnosno prisustvo nad međufaznim kontrolama popravke transformatora
- (23) pripremi i dostavi Naručiocu na odobrenje listu fabričkih ispitivanja, procedura ispitivanja i termine plana ispitivanja.
- (24) Naručiocu osigura i preda sve tvorničke protokole o ispitivanju i ateste za popravljani transformator, te svu tvorničku dokumentaciju koja se standardno isporučuje za novi transformator,
- (25) obezbijedi nadzor nad montažom transformatora i ispita transformator nakon montaže
- (26) Naručiocu osigura i preda protokole o završnom ispitivanju transformatora na terenu

- (27) Izvrši povrat svih demontiranih dijelova koji su bili predmet zamjene i sekundarnih sirovina nastalih nakon završetka popravke (otpadni bakar, aluminijum, željezo i sl.)

XII PRIMOPREDAJA TRANSFORMATORA

Član 12.

- (1) Izvršioc će odmah po završetku kompletne ugovorene usluge, u pisanoj formi obavijestiti Naručioca, da su sve ugovorene obaveze završene i da se transformator može pustiti pod napon.
- (2) Ovlašteni predstavnici Naručioca i Izvršioca nakon date izjave će pustiti transformator u probni rad i sačiniti Zapisnik o istom. Ovaj zapisnik, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom koju je Izvršilac bio u obavezi predati prije puštanja u probni rad predstavljaju uslov za početak garantnog roka za svu ugrađenu opremu, izvedene radove i izvršene usluge..

XIII GARANTNI PERIOD

Član 13.

- (1) Garantni period za svu ugrađenu opremu, izvedene radove i izvršene usluge je ----- (-----) godine, računajući od dana primopredaje transformatora.
- (2) Dan primopredaje transformatora je dan Internog tehničkog prijema bez primjedbi.
- (3) Naručilac mora prije isteka garantnog perioda izvršiti inspekcijski pregled cijelog transformatora, u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvršioca da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti.
- (4) Izvršilac je obavezan da izvrši sve popravke i otkloni sve vidljive i skrivene nedostatke, na pisani zahtjev Naručioca koji će biti dostavljen Izvršiocu najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog perioda. Zavisno od obima utvrđenih nedostataka Naručilac će, uz konsultaciju sa Izvršiocem, odrediti primjeren rok za njihovo otklanjanje.
- (5) U slučaju da Izvršioc ne otkloni nedostatke u zadatom roku, Naručilac može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim Izvršiocem, a za troškove teretiti Izvršioca
- (6) Izvršioc mora na pisani zahtjev Naručioca i po uputstvima nadzornog organa, istražiti sve manjkavosti i kvarove. Troškovi istraživanja terete Izvršioca, osim u slučaju kada je za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Naručilac. U slučaju da je za to odgovoran Naručilac, svi troškovi padaju na njegov teret.
- (7) Za opremu vrijede garantni periodi proizvođača koje nudi Izvršilac, a koji ne može biti manji od garantnog perioda za transformator u cjelini, utvrđenog u stavu 1. ovog člana. Izvršioc će u utvrđenom roku i o svom trošku otkloniti nedostatke koji se pokažu za vrijeme garantnog periodu na opremi ili opremu zamjeniti novom, u kom slučaju garantni period se produžava za onoliko koliko je Naručilac bio lišen upotrebe, odnosno u slučaju zamjene opreme novom, garantni rok počinje teći iznova od zamjene.
- (8) Članovi Konzorcija Naručiocu su solidarno odgovorni za kvalitetu realizacije predmeta ugovora u garantnom periodu. U slučaju da u garantnom periodu dođe do prestanka rada, odnosno stečaja ili likvidacije nad članom Konzorcija, odgovornost preuzimaju pravni sljedbenici člana Konzorcija sa ostalim članovima Konzorcija. Ukoliko ne postoji pravni sljedbenik člana Konzorcija koji je prestao sa radom, preostali članovi Konzorcija odgovaraju Naručiocu solidarno za kvalitetu predmeta ugovora u garantnom roku.

XIV VIŠA SILA

Član 14.

- (1) Pod "višom silom" se podrazumijevaju događaji i okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti u vrijeme zaključenja i realizacije pojedinačnih ugovora i Okvirnog sporazuma i koji Strane u sporazumu onemogućavaju u izvršenju ugovornih obaveza.
- (2) Nemogućnost bilo koje Strane u sporazumu da ispuni bilo koju od svojih ugovornih obaveza neće se smatrati raskidom pojedinačnih ugovora i Okvirnog sporazuma ili neispunjavanjem ugovorne obaveze, ukoliko se takva nemogućnost pojavi usljed dejstva više sile, s tim da je Strana u sporazumu koja je pogođena takvim događajem:
 - a) preduzela sve potrebne mjere predostrožnosti i potrebnu pažnju, kako bi izvršila svoje obaveze u rokovima i pod uslovima iz ovog Okvirnog sporazuma, i
 - b) obavijestila drugu Stranu u sporazumu na način koji je u datoj situaciji jedino moguć, odmah po nastanku više sile, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od pojave takvog događaja o preduzetim mjerama na otklanjanju štetnih posljedica dejstva više sile.

XV RASKID OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 15.

- (1) Strane u sporazumu mogu sporazumno raskinuti ovaj Okvirni sporazum.
- (2) Svaka od strana u sporazumu može raskinuti Okvirni sporazum i/ili pojedinačni ugovor prostom izjavom, pod uslovima propisanim zakonima o obligacionim odnosima u Bosni i Hercegovini.
- (3) Ukoliko Izvršilac u ugovorenom roku ne izvrši svoje obaveze iz Okvirnog sporazuma i pojedinačnih ugovora, Naručilac će dati naknadni primjereni rok za izvršenje obaveza koji ne oslobađa Izvršioca obračuna ugovorne kazne iz člana 9. ovog Okvirnog sporazuma.
- (4) Ako Izvršilac ne izvrši obaveze iz Okvirnog sporazuma i pojedinačnog ugovora ni u naknadnom roku, Okvirni sporazum ili pojedinačni ugovor je raskinut, uz obavezu Izvršioca da Naručiocu nadoknadi štetu koju je pretrpio zbog neispunjenja obaveza iz pojedinačnih ugovora i Okvirnog sporazuma.

XVI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

- (1) Izvršilac nema pravo zapošljavati u svrhu izvršenja pojedinačnih ugovora i ovog Okvirnog sporazuma fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju pojedinačnog ugovora po ovom Okvirnom sporazumu, odnosno od početka realizacije pojedinačnog ugovora po ovom Okvirnom sporazumu.
- (2) Ovaj Okvirni sporazum stupa na snagu danom potpisa obje Strane u sporazumu.
- (3) Strane u sporazumu su saglasne da za sve što u ovom Okvirnom sporazumu nije precizirano vrijede odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
- (4) Sve eventualne sporove, Strane u sporazumu će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa u direktnim pregovorima.



- (5) Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, za rješavanje sporova nadležan je Okružni privredni sud u Banjaluci.
- (6) Okvirni sporazum i pojedinačni ugovori su sačinjeni u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, 2 (dva) primjerka zadržava Naručilac, a 2 (dva) primjerka su za Izvršioca.
- Prilozi ovog Okvirnog sporazuma su dijelovi ponude ponuđača: Prilog 2 (Obrazac za ponudu), Prilog 3 (Obrazac za cijenu ponude), Prilog 8 (Tehnička specifikacija), Prilog 10 - Dinamički plan realizacije ugovora

Broj:
Datum:

ZA IZVRŠIOCA

(potpis i pečat ponuđača)

Broj:
Datum:

ZA NARUČIOCA:

Generalni direktor

**Izvršni direktor
za rad i održavanje sistema**



NACRT POJEDINAČNOG UGOVORA PO OKVIRNOM SPORAZUMU

UGOVOR

broj: ____ - _____/2024

za izvršenje pojedinačne usluge:

Popravka energetskeg transformatora

**(Pojedinačni ugovor prema Okvirnom sporazumu broj:
JN-OP-779-____/2024 - Popravka transformatora 110/x kV iz TS Sarajevo 18)**

zaključen između ugovornih strana:

„ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Ul. Marije Bursać br. 7a,
koga zastupa Generalni direktor Mato Žarić, dipl.ing.el, u daljem tekstu **Naručilac**
PDV br. 402369530009

i

PONUĐAČ -----

Adresa, zastupan po -----, koga zastupa direktor -----, u daljem tekstu **Izvršilac**
PDV broj: -----

Član 1.

U skladu s odredbama Okvirnog sporazuma broj: JN-OP-779-___/2024 - Popravka transformatora 110/x kV iz TS Sarajevo 18 od ____.____.2024. godine, a na osnovu ovog Ugovora, pristupa se izvršenju usluga popravke energetskog transformatora, a za potrebe Ugovornog organa:

Red. broj	Opis usluge	Jedinica mjere	Količina	Jed. cijena bez PDV (KM/EUR)	Ukupna vrijednost bez PDV (KM/EUR)
1.					
2.					
...					
UKUPNO bez PDV (KM/EUR):					
PDV (17%):					
UKUPNO sa PDV (KM/EUR):					

(Slovima: _____ i ___/100 KM/EUR)

Član 2.

Izvršenje usluge **popravke transformatora 110/x kV iz TS Sarajevo 18** će se realizovati u roku od _____ radnih dana od obostranog potpisa ovog ugovora, a sve u skladu sa članom 8. Okvirnog sporazuma.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana kompletno izvršene usluge, a na osnovu originalne fakture i obostranog potpisanog Zapisnika o izvršenim uslugama, sve u skladu sa članom 4. Okvirnog sporazuma.

Sve odredbe Okvirnog sporazuma broj: JN-OP-779-___/2024 od ____.____.2024. godine, u potpunosti se odnose i na ovaj Ugovor.

Rok trajanja Okvirnog sporazuma je: 24 (dvadestčetiri) mjeseca od dana stupanja na snagu, odnosno do ____.____.20___. godine.

Član 3.

- (1) Garancija za uredno izvršenje ugovora: Izvršilac se obavezuje da Naručiocu nakon obostranog potpisivanja svakog pojedinačnog Ugovora, preda bankarsku garanciju na iznos od 10% (deset posto) ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV – a, kao garanciju za uredno izvršenje pojedinačnog ugovora sa rokom važnosti, rok izvršenja ugovornih obaveza plus 60 (šezdeset) dana. Rok za dostavu Garancije za uredno izvršenje pojedinačnog ugovora je petnaest (15) dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora. Ukoliko Izvršilac ne dostavi garanciju za uredno izvršenje pojedinačnog ugovora u ostavljenom roku nakon zaključivanja pojedinačnog ugovora, ugovor se smatra apsolutno ništavim, a prijedlog Okvirnog sporazuma Naručilac dostavlja drugorangiranom ponuđaču (ukoliko on postoji), a u slučaju da nema drugorangiranog ponuđača, poništava se postupak javne nabavke), izuzev kada je do kašnjenja došlo usljed dejstva više sile ili iz drugog opravdanog razloga kojeg će Naručilac cijeniti u

svakom konkretnom slučaju na osnovu podnesenih dokaza. Naručilac zadržava pravo da od Izvršioca izvrši naplatu Garancije za ozbiljnost ponude. Ako je vrijednost ugovora manja od 50.000,00 KM + PDV garancija nije obavezna.

- (2) Garancija za obezbjeđenje u garantnom periodu: Izvršilac se obavezuje da Naručiocu prije uplate po ispostavljenoj poreskoj fakturi za zadnji pojedinačni ugovor, a nakon obostrano potpisanog Zapisnika o izvršenju usluga i izvršenju svih ugovorenih obaveza bez uslovnih primjedbi, preda bankarsku garanciju na iznos 2% (dva posto) ukupne ugovorene vrijednosti svih pojedinačnih ugovora bez PDV, kao garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom periodu, sa rokom važnosti ponuđeni garantni period plus trideset (30) dana.
- (3) Garancija za povrat transformatora: Izvršilac se obavezuje da Naručiocu dostavi garanciju za povrat transformatora (vrijednost transformatora u kvaru), nakon potpisa pojedinačnog ugovora koji obuhvata transport transformatora, u roku od 15 dana.
- (4) Bankarske garancije moraju biti neopozive, bezuslovne, plative na prvi poziv, bez prava na prigovor i primjedbe, prema modelu datom u tenderskoj dokumentaciji.
- (5) Naručilac će sredstva iz finansijskih garancija naplatiti zbog neizvršenja, zakašnjenja ili neurednog izvršavanja ugovornih obaveza Izvršioca. Ako iznos garancije za uredno izvršenje ugovora i garancije za obezbjeđenje u garantnom periodu nije dovoljan da pokrije nastalu štetu Naručiocu, Izvršilac je dužan platiti i razliku do punog iznosa pretrpljene štete. Postojanje i iznos štete Naručilac mora da dokaže.

Član 4.

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri (4) primjerka od kojih Naručilac zadržava dva (2) primjerka.

Ugovor pripremio: _____

Redni broj ugovora: ____.

Ukupni iznos sredstava po Okvirnom sporazumu: 00.000,00 KM bez PDV-a.

Raspoloživi iznos sredstava po Okvirnom sporazumu: 00.000,00 KM bez PDV-a.

Preostali iznos sredstava po Okvirnom sporazumu: 00.000,00 KM bez PDV-a.

Broj: _____

Datum: _____

Broj: ____ - ____ /2019

Datum: _____

ZA IZVRŠIOCA

ZA NARUČIOCA:

Generalni direktor

(potpis i pečat ponuđača)

**Izvršni direktor
za rad i održavanje sistema**



**PRILOG 10 - OBRAZAC ZA DINAMIČKI PLAN REALIZACIJE POJEDINAČNIH
UGOVORA**

Dinamički plan realizacije (<i>primjer</i>)		
R.br.	Opis usluge	Ponuđeni rokovi i datumi izvršenja pojedinačne usluge (kalendarski dani)
1.		
2.		
3.		

DINAMIČKI PLAN

...
.
.
.
.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 11 - FORMA GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE

(Naziv i Logo Banke)

(Adresa)

(Datum)

Za Ugovorni organ: "Elektroprenos – Elektroprivnos BiH" a.d. Banja Luka.

GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE BROJ _____

Informisani smo da naš klijent, [ime i adresa ponuđača], od sada pa nadalje označen kao Ponuđač, učestvuje u otvorenom postupku javne nabavke JN-OP-779/2024 - Popravka transformatora 110/x kV iz TS Sarajevo 18, za nabavku usluga, čija je procijenjena vrijednost 1.200.000,00 KM.

Za učestvovanje u ovom postupku ponuđač je dužan dostaviti garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 1,5% procijenjene vrijednosti ugovora, što iznosi 18.000,00 KM (osamnaest hiljada KM).

U skladu sa naprijed navedenim, _____ [ime i adresa banke], se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun, iznos od _____ KM (riječima: _____) [naznačiti brojkama i riječima iznos i valutu garancije], u roku od tri (3) radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da je Ponuđač učinio jedno od sljedećeg:

1. povukao svoju ponudu prije isteka roka važenja ponuda utvrđenog u tenderskoj dokumentaciji i Obrascu Ponude, ili
2. ako Ponuđač, koji je obaviješten da je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, a u periodu roka važenja ponude:
 - a) odbije potpisati ugovor, ili propusti potpisati ugovor u utvrđenom roku,
 - b) ne dostavi ili dostavi neodgovarajuću garanciju za uredno izvršenje ugovora
 - c) dostavi neistinite izjave vezane za kvalifikaciju kandidata/ponuđača.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan nama u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu:

Ova garancija stupa na snagu dana _____ u _____ sati [naznačiti datum i vrijeme roka za predaju ponuda].

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana _____ u _____ sati. [naznačiti datum i vrijeme, u skladu sa Obavještenjem o javnoj nabavi i tenderskom dokumentacijom, s tim što to razdoblje ne može biti kraće od 30 dana].

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaša lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat
(BANKA)



PRILOG 12 - FORMA GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

(Naziv i Logo Banke)

(Adresa)

(Datum)

Za Ugovorni organ: "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka.

GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA BROJ _____

Informisani smo da je naš klijent, _____ (*ime i adresa najuspješnijeg ponuđača*), od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: _____ od _____ [*naznačiti broj i datum odluke*] odabran da potpiše, a potom i realizuje ugovor o javnoj nabavci: _____ – **Popravka transformatora 110/x kV iz TS Sarajevo 18**, čija je vrijednost _____ KM/EUR.

Također smo informisani da, vi, kao ugovorni organ zahtijevate da se izvršenje ugovora garantuje u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez PDV-a, što iznosi _____ KM/EUR, slovima: _____ (*naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije*), da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obaveza u skladu sa dogovorenim uslovima.

U skladu sa naprijed navedenim, _____ (*ime i adresa banke*), se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, s tim što ukupni iznos ne može preći _____ (*naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije*) u roku od tri radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu: _____

Ova garancija stupa na snagu _____ (*navesti datum izdavanja garancije*) .

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana _____ (*naznačiti datum i vrijeme garancije shodno uslovima iz nacrtu ugovora*).

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaša lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat

(BANKA)

PRILOG 13 - FORMA GARANCIJE ZA OBEZBJEĐENJE U GARANTNOM PERIODU

(Naziv i Logo Banke)

(Adresa)

(Datum)

Za Ugovorni organ: "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka.

GARANCIJA ZA OBEZBJEĐENJE U GARANTNOM PERIODU BROJ _____

Informisani smo da je naš klijent, _____ (*ime i adresa najuspješnijeg ponuđača*), od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: _____ od _____ [*naznačiti broj i datum odluke*] odabran da potpiše, a potom i realizuje ugovor o javnoj nabavci: _____ – **Popravka transformatora 110/x kV iz TS Sarajevo 18**, čija je vrijednost _____ KM/EUR.

Također smo informisani da je Dobavljač preuzeo obavezu dostavljanja Garancije za obezbjeđenje u garantnom periodu u iznosu od 2% vrijednosti ugovora bez PDV-a, što iznosi _____ KM/EUR, slovima: _____ (*naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije*), da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obaveza koje se odnose na garantni period.

U skladu sa naprijed navedenim, _____ (*ime i adresa banke*), se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, s tim što ukupni iznos ne može preći _____ (*naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije*) u roku od tri radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu: _____

Ova garancija stupa na snagu _____ (*navesti datum izdavanja garancije*) .

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana _____ (*naznačiti datum i vrijeme garancije shodno uslovima iz nacrtu ugovora*).

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaša lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat

(BANKA)



PRILOG 14 - IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 50.

tačke: c), d), e) i g) (Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga)
Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14, 59/22 i 50/24)

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke _____ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ _____ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 50. tačke c), d), e) i g) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem sljedeću izjavu/e:

- c) angažovanom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, a za koje se ne može zahtijevati da su zaposleni kod kandidata/ponuđača;
 - d) izvršioca usluga o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju rukovodećeg osoblja u posljednje tri godine;
 - e) tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti te mjerama kojima raspolaže izvršilac usluga za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvalitete;
 - g) kandidata/ponuđača da prihvata preduzimanje mjera za upravljanje zaštitom okoline i mjera energetske efikasnosti koje će privredni subjekt primjenjivati prilikom izvršenja usluga.
- (Zaokružiti tačke koje su definisane kao zahtjevi u tenderskoj dokumentaciji (jednu ili više))

Navesti precizne podatke vezane za zahtjeve iz tenderske dokumentacije:

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo utvrđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost iz članova od 48. do 51. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Mjesto i datum davanja izjave:

Izjavu dao:

Potpis i pečat ponuđača: _____



PRILOG 14a - IZJAVA O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU

U skladu sa zahtjevom iz tačke 15.1 tenderske dokumentacije JN-OP-779-6/2024, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da će sledeće tehničko osoblje biti angažovano od strane naše kompanije _____ (naziv kompanije) na izvršenju usluga koje su predmet ove tenderske dokumentacije te da ćemo po zahtjevu Naručioca dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja to dokazuje.

Spisak radnika sa stručnom spremom i dosadašnjim iskustvom:

Potpis i pečat Ponuđača _____



**PRILOG 14b - IZJAVA O POSJEDOVANJU PROSTORA ZA POPRAVAK
TRANSFORMATORA**

Sukladno zahtjevu iz Priloga 8 pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da posjedujemo adekvatan prostor za popravak energetskih transformatora naponskog nivoa 110 kV, te da ćemo po zahtjevu Naručioca dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja to dokazuje.

Potpis i pečat Ponuđača: _____



PRILOG 14c - IZJAVA O POSJEDOVANJU LABORATORIJE
ZA ISPITIVANJE TRANSFORMATORA

Sukladno zahtjevu iz Priloga 8 pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da posjedujemo adekvatnu laboratoriju za ispitivanje transformatora, u kojoj se mogu izvršiti sva ispitivanja predviđena ovom tenderskom dokumentacijom, te da ćemo po zahtjevu Naručioca dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja to dokazuje.

Potpis i pečat Ponuđača: _____

PRILOG 15 - FORMA GARANCIJE ZA POVRAT TRANSFORMATORA

(Naziv i Logo Banke)

(Adresa)

(Datum)

Za Ugovorni organ: "Elektroprenos – Elektroprivreda BiH" a.d. Banja Luka.

**GARANCIJA ZA POVRAT TRANSFORMATORA
(VRIJEDNOST TRANSFORMATORA U KVARU)**

BROJ _____

Ugovor za popravku energetskeg transformatora

Poštovani,

Pozivamo se na Ugovor br. [broj Ugovora] (u daljem tekstu "Ugovor") potpisan dana (datum potpisa) između vas i [ime Izvršioca] (u daljem tekstu "Izvršioc") za popravku energetskeg transformatora (aktivnosti demontaže transformatora na licu mjesta, pripreme za transport, transporta do fabrike, demontaže i dijagnostike u fabrici, popravke (zamjene oštećenih namotaja transformatora uz poboljšanja na namotajima transformatora), kompletiranje – montaža, uspješno ispitivanje transformatora, priprema za transport, prevoz popravljenog transformatora do TS _____, montaža, ispitivanje i puštanja u pogon transformatora u TS _____.

Mi, dole potpisani, (naziv Banke) kao Banka organizovana po zakonima (zemlja banke) sa registrovanim sjedištem u (adresa banke), ovim za Izvršioca neopozivo garantujemo plaćanje prema vama od strane Izvršioca, saglasno Ugovoru, do uključivo iznosa od 190.000,00 KM kao osiguranje za povrat transformatora (vrijednost transformatora u kvaru) nakon prijema vašeg prvog pismenog zahtjeva, bez prava na prigovor, potpisanog od ovlaštenog potpisnika, u kojem izjavljujete da je Izvršioc propustio obavezu prema Ugovoru da povрати transformator, i bez sitničarenja ili rasprave o svakom iznosu ili iznosima unutar gore navedene granice, bez potrebe da vi to dokazujete ili iznosite osnove ili razloge za vaš zahtjev i bez prava Izvršioca da osporava ili ispituje takav zahtjev.

Ova garancija važi do _____ dan od _____ 20 _____.

[ovlašteni potpis i pečat Banke]